



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 1048939 / 002

U Podgorici, dana 18.11.2022.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUN HORIZON" PODGORICA, broj 361974 podnijetoj dana 16.11.2022. u 12:02:26, preko

Ime i prezime: MARIJA MARINOVIĆ



donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUN HORIZON" PODGORICA - registarski broj 5 - 1048939, PIB 03457109 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 07.07.2022.

Registruje se - upisuje se: Statut od 15.11.2022.

Osnivač:

Briše se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENERGIJA VETRA"
NEVESINJE BIH
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 4404840780005 BOSNA I HERCEGOVINA,
Udio: 20%

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SATVISION"
PODGORICA
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 03040313 ,
Udio: 80%

Registruje se - upisuje se: CWP EUROPE S.A.R.L.



Udio: 100%

Preuzeta, 18.11.2022.

1/2

MARIJA MARINOVIĆ

JMBG - Ovlašćeni zastupnik LJUBIŠA MUČIBABIĆ

Briše se:

Broj pasoša - Ovlašćeni zastupnik LJUBIŠA MUČIBABIĆ

Registruje se - upisuje se:

OBRAZLOŽENJE

Podnosilac je dana 16.11.2022 u 12:02:26 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SUN HORIZON DOO.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).




Sam. savjetnik I

Marija Mičković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA


U Podgorici, dana 18.11.2022

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 18.11.2022, pod registarskim brojem 5-1048939/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUN HORIZON" PODGORICA. Ugovorom i Statutom od 18.11.2022. god. mijenja se osnivač i lični podaci ovlaštenom zastupniku. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

M.P.


Načelnica
Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 1048939 / 001
PIB: 03457109

Datum registracije: 21.07.2022.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUN HORIZON" PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: SUN HORIZON DOO
Telefon: +38268209309
eMail: sunhorizon.info@gmail.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 07.07.2022.
Datum donošenja Statuta: 07.07.2022.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR STANKA RADONJIĆA BR.215 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR STANKA RADONJIĆA BR.215 PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEVAR STANKA RADONJIĆA BR.215 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 3511 Proizvodnja električne energije
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Mješoviti
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

P.P. M. J. J. J.
↗

CWP Europe

OSNIVAČI:

~~DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENERGIJA VETRA" NEVESINJE BIH
4404840780005 BOSNA I HERCEGOVINA~~

~~Uloga: Osnivač~~

~~Udio: 20% Adresa: VUKA TOROVIĆA BR.29 NEVESINJE BOSNA I
HERCEGOVINA~~

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SATVISION" PODGORICA 03040313

Uloga: Osnivač

Udio: 80%

Adresa: BULEVAR VOJVODE STANKA RADONJIĆA BR. 217
PODGORICA

LICA U DRUŠTVU:

LJUBIŠA MUČIBABIĆ 01

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DARIJA GAZIVODA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 16.11.2022 godine u 11:59h

MP

Načelnica

Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0725894 / 002

PIB: 03040313

Datum registracije: 07.04.2015.

Datum promjene podataka: 12.10.2020.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SATVISION" PODGORICA

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv: SATVISION
Telefon: +38268209309
eMail: ljubisa.satvision@gmail.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 06.04.2015.
Datum donošenja Statuta: 06.04.2015. Datum promjene Statuta: 08.10.2020.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR VOJVODE STANKA RADONJIĆA BR. 217
PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR VOJVODE STANKA RADONJIĆA BR. 217
PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEVAR VOJVODE STANKA RADONJIĆA BR. 217
PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6190 Ostale telekomunikacione djelatnosti
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

LJUBIŠA MUČIBABIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

JELENA MUČIBABIĆ

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

LJUBIŠA MUČIBABIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()


Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 16.11.2022 godine u 12:24h

MP

Načelnica

Sanja Bojanić



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 361974

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je **MARIJA MARINOVIĆ** dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SUN HORIZON DOO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:51048939 sa sljedećim prilogima:

Punomoćje

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Kopija pasoša

Ugovor o promjeni Osnivača

Odluka o usvajanju Statuta

Statut društva

Odluka o promjeni ličnih podataka

Obrazac

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 16.11.2022. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE ¹									
Prijavu podnosi:		1.1. Zastupnik		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2. Punomoćnik			1.3. Prokurista	
1.1.1. JMB ² /ID lica					1.1.2. Država				
1.1.3. IME		MARIJA			1.1.4. PREZIME		MARINOVIĆ		
1.1.5. Ulica i broj									
1.1.7. Opština									
1.1.9. Telefon					1.1.10. e-mail:				
2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS									
2.1. Osnivanje		<input checked="" type="checkbox"/>	2.2. Promjena		2.3. Brisanje			2.4. Rezervacija naziva	
3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA									
<input checked="" type="checkbox"/>	3.1. Registar poreskih obveznika								
<input checked="" type="checkbox"/>	3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost			3.3. Carinski registar					
	3.4. Registar uprave za inspeksijske poslove (tržišna inspekcija)			<input checked="" type="checkbox"/>	3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede				
	3.6. Registar stanovnika								
4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE									
Oblik organizovanja									
<input checked="" type="checkbox"/>	DOO		PREDUZETNIK	AD		KD	DIO STRANOG DRUŠTVA	USTANOVA	OD
	NVO		ZADRUGA	KOOPERATIVA			INVESTICIONI FOND	PODRUŽNICA	OSTALO
4.1. Puni naziv društva		DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUN HORIZON" PODGORICA							
4.2. Skraćeni naziv		SUN HORIZON DOO							
4.3. PIB:		03457109			4.4. Registarski broj:		51048939		
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ³ / naziv podružnice									
4.6. Novi naziv društva:									
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv									
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA									
4.5.1. Ulica i broj:		BULEVAR STANKA RADONJIĆA BR.215							
4.5.2. Mjesto:		PODGORICA			4.5.3. Opština:		PODGORICA		
4.5.4. Država:		CRNA GORA							
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE									
4.6.1. Ulica i broj:		BULEVAR STANKA RADONJIĆA BR.215							
4.6.2. Mjesto:		PODGORICA			4.6.3. Opština:		PODGORICA		
4.6.4. Država:		CRNA GORA							
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA									
4.7.1. Ulica i broj:		BULEVAR STANKA RADONJIĆA BR.215							
4.7.2. Mjesto:		PODGORICA			4.7.3. Opština:		PODGORICA		
4.7.4. Država:		CRNA GORA							

¹Obavezno za sveo blike privrednih subjekata

²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja

³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

4.8. KONTAKT:

4.8.1. Telefon/fax:

4.8.2. E-mail adresa:

4.8.3. web adresa:

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁴

--	--	--	--

4.9.1. Nova pretežna djelatnost⁵:

--	--	--	--

5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKT⁶

NASTANAK

<input type="checkbox"/>	Osnivanje	<input type="checkbox"/>	Spajanje
<input type="checkbox"/>	Podjela	<input type="checkbox"/>	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta			
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	

6. OBLIK SVOJINE

<input checked="" type="checkbox"/>	Privatna	<input type="checkbox"/>	Zadružna
<input type="checkbox"/>	Dva ili više oblika svojine	<input type="checkbox"/>	Državna

7. SPOLJNO-TRGOVINSKI PROMET:

<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	Ne
--------------------------	----	--------------------------	----

8. KAPITAL

8.1. Porijeklo kapitala

<input type="checkbox"/>	Domaći	<input type="checkbox"/>	Strani	<input checked="" type="checkbox"/>	Mješoviti
--------------------------	--------	--------------------------	--------	-------------------------------------	-----------

8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

8.2.1. Osnivački kapital		8.2.2. Povećanje		8.2.3. Smanjenje	
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala	Kapital nakon promjene		
Ukupno (novčani + nenovčani)	€	€	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€	€	€


Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 16.11.2022.

[Signature]
Potpis podnosioca prijave

⁴Šifrniki djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost⁶ Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi i zadruga

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestanak
9.1. MB / JMB:	50725894			* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša * za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
9.2 NAZIV/ IME	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Satvision" Podgorica			PREZIME		
9.3 Pol	<input type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja	
9.5. ADRESA						
9.5.1. Ulica i broj	Bulevar vojvode Stanka Radonjića 217			*Državljanstvo		
9.5.2. Opština	Podgorica			Mjesto:	Podgorica	
9.5.3 Država	Crna Gora			*Zanimanje		
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)						
<input checked="" type="checkbox"/>	Osnivač				Izvršni direktor	
<input type="checkbox"/>	Član DOO				Direktor	
<input type="checkbox"/>	Ortak				Predsjednik organa upravljanja	
<input type="checkbox"/>	Komanditor				Član nadzornog odbora	
<input type="checkbox"/>	Komplementar				Član odbora direktora	
<input type="checkbox"/>	Zadrukar				Član upravnog odbora	
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik				Član odbora za reviziju	
<input type="checkbox"/>	Poslovođa				Sekretar društva	
<input type="checkbox"/>	Prokurista				Ovlašćeni zastupnik	
<input type="checkbox"/>	Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu	
<input type="checkbox"/>	Likvidator				Lice koje odgovara	
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)				80	%	
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja						
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					Članovima organa upravljanja	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog					Sekretarom društva	
***Upisati ako je drugačije od ponuđenog					Direktorom društva	
Saglasnost sa imenovanjem						
Potpis						
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.						
<div style="border: 1px solid red; width: 400px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>						
JMB/br.pasoša:						
Datum: <u>16.11.2022.</u>						
 Potpis podnosioca prijave						

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena	X	Prestanak
9.1. MB / JMB:	11216188			*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica		
9.2 NAZIV/ IME	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Energija vetra" Nevesinje BiH			PREZIME		
9.3 Pol	<input type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja	
9.5. ADRESA						
9.5.1. Ulica i broj	Vuka Torovića 29			*Državljanstvo		
9.5.2. Opština	Nevesinje			Mjesto:	Nevesinje	
9.5.3 Država	Bosna i Hercegovina			*Zanimanje		
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)						
X	Osnivač			Izvršni direktor		
	Član DOO			Direktor		
	Ortak			Predsjednik organa upravljanja		
	Komanditor			Član nadzornog odbora		
	Komplementar			Član odbora direktora		
	Zadrukar			Član upravnog odbora		
	Preduzetnik			Član odbora za reviziju		
	Poslovođa			Sekretar društva		
	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik		
	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu		
	Likvidator			Lice koje odgovara		
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)				20	%	
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja						
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno						Sekretarom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog						Direktorom društva
Saglasnost sa imenovanjem						
Potpis						

Pri podnošenju ove prijave izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:


Datum: 16. 11. 2022.



 Potpis podnosioca prijave

9. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/> Imenovanje		Promjena		Prestanak	
9.1. MB / JMB:		<input type="text"/>		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica			
9.2 NAZIV/ IME		CWP Europe S.à.r.l.		PREZIME			
9.3 Pol		<input type="checkbox"/> Muški <input type="checkbox"/> Ženski		9.4. Datum rođenja			
9.5. ADRESA							
9.5.1. Ulica i broj		<input type="text"/>		*Državljanstvo			
9.5.2. Opština				Mjesto:		Luksemburg	
9.5.3 Država				*Zanimanje			
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)							
<input checked="" type="checkbox"/> Osnivač				Izvršni direktor			
<input type="checkbox"/> Član DOO				Direktor			
<input type="checkbox"/> Ortak				Predsjednik organa upravljanja			
<input type="checkbox"/> Komanditor				Član nadzornog odbora			
<input type="checkbox"/> Komplementar				Član odbora direktora			
<input type="checkbox"/> Zadrugar				Član upravnog odbora			
<input type="checkbox"/> Preduzetnik				Član odbora za reviziju			
<input type="checkbox"/> Poslovođa				Sekretar društva			
<input type="checkbox"/> Prokurista				Ovlašćeni zastupnik			
<input type="checkbox"/> Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu			
<input type="checkbox"/> Likvidator				Lice koje odgovara			
<input type="checkbox"/> Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)							
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)				100		%	
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena		<input type="checkbox"/> Ograničena			
*Unijeti opis ograničenja							
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input type="checkbox"/> Pojedinačno		<input type="checkbox"/> Kolektivno		Članovima organa upravljanja	
*Upisati sa kim, ako je kolektivno						Sekretarom društva	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog						Direktorom društva	
Saglasnost sa imenovanjem							
Potpis <input type="text"/>							

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

Datum: 16.11.2022.


Potpis podnosioca prijave

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		X	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:	broj pasoša:			* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša * za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
9.2 NAZIV/ IME	LJUBIŠA		PREZIME	MUČIBABIĆ		
9.3 Pol	X	Muški	Ženski	9.4. Datum rođenja	0	
9.5. ADRESA						
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo		
9.5.2. Opština				Mjesto:		
9.5.3 Država				*Zanimanje		
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)						
	Osnivač			Izvršni direktor		
	Član DOO			Direktor		
	Ortak			Predsjednik organa upravljanja		
	Komanditor			Član nadzornog odbora		
	Komplementar			Član odbora direktora		
	Zadrukar			Član upravnog odbora		
	Preduzetnik			Član odbora za reviziju		
	Poslovođa			Sekretar društva		
	Prokurista		X	Ovlašćeni zastupnik		
	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu		
	Likvidator			Lice koje odgovara		
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO					%	
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)						
10.2. Ovlašćenja u prometu		Neograničena		Ograničena		
*Unijeti opis ograničenja						
10.3. Ovlašćen da djeluje		Pojedinačno		Kolektivno		
				Članovima organa upravljanja		
				Sekretarom društva		
				Direktorom društva		
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog						
Saglasnost sa imenovanjem						
				Potpis		
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.						
JMB/br.pasoša:						
Datum: 16.11.2022.						
				Potpis/podnosioca prijave		

Na osnovu, između ostalih, člana 271 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 65/20 i 146/21) (u nastavku: "**Zakon**"), **CWP Europe S.à.r.l.**, privredno društvo koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Velikog vojvodstva Luksemburg, sa sjedištem na adresi: 17 Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luksemburg, registarski broj B242209 (u daljem tekstu: "**Osnivač**" ili "**Član**") kao jedini član **Društva sa ograničenom odgovornošću "Sun Horizon" Podgorica**, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, na adresi: Bulevar vojvode Stanka Radonjića 215, registracioni broj: 51048939, PIB: 03457109 (u nastavku "**Društvo**"), u svojstvu skupštine Društva donosi:

Pursuant to, among others, Article 271 of the Companies Act ("Official Gazette of Montenegro" no. 65/20 and 146/21) (hereinafter the "**Companies' Act**"), **CWP Europe S.à.r.l.**, a company incorporated and operating under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered seat at the address: 17 Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg, registration number B242209 (hereinafter the "**Founder**" or "**Shareholder**"), as a sole shareholder of **Društvo sa ograničenom odgovornošću "Sun Horizon" Podgorica**, a company incorporated and operating under the laws of Montenegro, with its registered seat at the address: Boulevard vojvode Stanka Radonjića 215, registration number 51048939, TIN: 03457109 (hereinafter the "**Company**"), in its capacity of the Shareholders' Assembly adopts the:

STATUT

društva sa ograničenom odgovornošću

"Sun Horizon" Podgorica

(u daljem tekstu: "**Statut**")

STATUTE

of the limited liability company

"Sun Horizon" Podgorica

(hereinafter the "**Statute**")

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuju:

- naziv Društva;
- sjedište Društva;
- pretežna i druge djelatnosti Društva;

I GENERAL PROVISIONS

Article 1

This Statute sets forth the following:

- name of the Company;
- registered office of the Company;
- prevailing business activity and other business activities of the Company;

- kapital Društva;
 - način vršenja promjena osnovnog kapitala Društva;
 - način vršenja statusnih promjena Društva;
 - organi Društva;
 - lica ovlašćena za zastupanje Društva;
 - način vršenja izmjena i dopuna Statuta; kao i
 - druge odredbe od značaja za poslovanje Društva.
- share capital of the Company;
 - changes of the share capital of the Company;
 - status changes;
 - corporate bodies of the Company;
 - persons authorised to represent the Company;
 - the manner of adopting amendments and modifications of the Statute; and
 - other provisions concerning the Company's business operations.

Član 2.

U skladu sa Zakonom, ovaj Statut (kao i sve njegove naknadne izmjene i dopune) registruje se u Centralnom registru privrednih subjekata pri Upravi prihoda i carina Crne Gore (u daljem tekstu: "**CRPS**").

Article 2

Pursuant to the Companies' Act, this Statute (as well as all of its additional amendments) shall be registered within the Central Registry of Business Entities of the Tax and Customs Administration of Montenegro (hereinafter the "**CRBE**").

Član 3.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Article 3

The Company is incorporated for an indefinite period of time.

II NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Poslovno ime Društva glasi:

**Društvo sa ograničenom odgovornošću
"Sun Horizon" Podgorica**

Skraćeni naziv Društva je:

"Sun Horizon" d.o.o.

II BUSINESS NAME

Article 4

The full business name of the Company is:

**Društvo sa ograničenom odgovornošću
"Sun Horizon" Podgorica**

The Company's abbreviated business name is:

"Sun Horizon" d.o.o.

Član 5.

Skupština Društva može u svakom trenutku promijeniti naziv Društva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Article 5

Shareholders' Assembly may change business name of the Company at any time, pursuant to the Companies' Act and this Statute.

III SJEDIŠTE DRUŠTVA

III REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY

Član 6.

Sjedište Društva i adresa prijema službene pošte je na adresi: Bulevar vojvode Stanka Radonjića 215, 81 000 Podgorica.

Article 6

The Company shall be seated, and its postal address shall be at: Boulevard vojvode Stanka Radonjića 215, 81 000 Podgorica.

Član 7.

Skupština Društva može u svakom trenutku promijeniti sjedište, a može, u skladu sa ovim Statutom i Zakonom, i u drugim mjestima osnivati podružnice, filijale, poslovne jedinice i slično.

Article 7

Shareholders' Assembly may change registered office at any time and may also open representative offices, branches, business units, and similar, in other places in accordance with this Statute and the Act.

IV PEČAT DRUŠTVA

IV COMPANY SEAL

Član 8.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika standardnih dimenzija, sa ispisanim tekstom na obodu *Društvo sa ograničenom odgovornošću – Podgorica* i u sredini natpisom *SUN HORIZON*.

Article 8

The Company has a seal.

The Company's seal is circular in form and of standard size with the words *Društvo sa ograničenom odgovornošću – Podgorica* written on the edges and the text *SUN HORIZON* in the centre.

Član 9.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa ispisanim tekstom *SUN HORIZON* duž gornje ivice, riječju *BROJ* u centru i riječju *PODGORICA 20* – duž donje ivice.

Article 9

The stamp of the Company is rectangular, with along the upper edge reading *SUN HORIZON*, with the word *NUMBER* in the center and the word *PODGORICA 20* – along the lower edge.

Član 10.

Društvo će pečat koristiti samo kada je njegova upotreba izričito predviđena Zakonom i/ili drugim primjenljivim propisom.

Article 10

The Company will use the seal only when its use is expressly provided by law and/or other applicable regulation.

V DJELATNOST DRUŠTVA

V COMPANY'S BUSINESS ACTIVITY

Član 11.

Društvo će obavljati djelatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 18/2011).

Article 11

The Company shall carry out its business operations pursuant to the Classification of Activities Act ("Official Gazette of Montenegro", no. 18/2011).

Član 12.

Pretežna djelatnost Društva je:

<i>šifra djelatnosti:</i>	35.11	
<i>naziv djelatnosti:</i>	Proizvodnja	električne energije

Article 12

The prevailing business activity of the Company is:

<i>activity code:</i>	35.11	
<i>activity label:</i>	Production of Electrical Energy	

Član 13.

Pored pretežne djelatnosti, Društvo može u mjeri u kojoj je to dopustljivo u skladu sa primjenjivim propisima obavljati i sljedeće djelatnosti:

35.12	Prenos električne energije;
35.13	Distribucija električne energije;
35.14	Trgovina električnom energijom;
68.10	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
68.20	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;

Article 13

Besides the said activity, the Company may engage in the following activities, to the extent permissible under the applicable laws:

35.12	Electricity Transmission;
35.13	Electricity Distribution;
35.14	Electricity Sale;
68.10	Buying and Selling of Own Real Estate;
68.20	Renting and Operating of Own or Leased Real Estate;

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu;

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;

68.32 Real Estate Management for Remuneration;

70.22 Consultancy Activities Related to Business and Other Managing Activities;

Član 14.

Društvo će, u manjem obimu i bez upisa u CRPS, obavljati druge djelatnosti u skladu sa Zakonom.

Article 14

The Company will, to a lesser extent and without registration in the CRBE, perform other activities in accordance with the Companies' Act.

Član 15.

Društvo će se, u mjeri u kojoj je to dopušteno shodno primjenljivim propisima baviti i spoljnotrgovinskim prometom.

Article 15

The Company will, to the extent permitted by applicable laws, engage also in foreign trade.

Član 16.

Društvo može promijeniti svoju osnovnu djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine.

Ova odluka donosi se u pisanom obliku i registruje se u CRPS-u.

Article 16

The Company can change its registered activity in accordance with the Shareholders' Assembly decision.

This decision shall be adopted in written form and submitted to the CRBE.

VI KAPITAL DRUŠTVA

VI SHARE CAPITAL

Član 17.

Osnovni kapital Društva je novčani.

Ukupni osnovni kapital Društva iznosi **1,00 EUR** (slovima: *jedan euro*).

Article 17

The issued share capital of the Company is pecuniary.

The total issued share capital of the Company is **EUR 1.00** (in letters: *one euro*).

Član 18.

Article 18

Na osnovu imovine unijete u Društvu, Član ima sljedeći udio:

- **100%** (slovima: *sto posto*), koji predstavlja kapital u iznosu od **1,00 EUR** (slovima: *jedan euro*) kao i odgovarajuće učešće prilikom raspodjele dobiti i rizika Društva.

Član 19.

Sve odluke Društva donose se glasanjem članova čija su prava u odlučivanju proporcionalna posjedovanom udjelu u Društvu u skladu sa članom 18 iznad.

Član 20.

Društvo članovima izdaje potvrdu o udjelima, koja sadrži sljedeće podatke: ime i sjedište Društva, nominalna vrijednost udjela, prava koja udio nosi, broj glasova, i potpis Izvršnog direktora.

U slučaju gubitka ili oštećenja potvrde o udjelima, na način da ista postane nepodobna za prijenos, Društvo će na zahtjev člana i o njegovom trošku izdati novu i poništiti staru potvrdu o udjelima.

O udjelima Društvo vodi se knjigu udjela, u skladu sa primjenljivim propisima.

Član 21.

Društvo može izdavati nove udjele, ili hartije od vrijednosti, radi pribavljanja sredstava za rad Društva.

Društvo nema pravo uputiti javni poziv za upis svojih udjela.

Based on the assets contributed to the Company, the Shareholder has the following shareholdings:

- **100%** (in letters: *hundred percent*), which represents share capital in the amount of **EUR 1.00** (in letters: *one euro*) and corresponding participation in the distribution of profits and risk sharing of the Company.

Article 19

All decisions of the Company shall be approved by the shareholders by poll, and each ordinary share represents one vote in accordance with Article 18 above.

Article 20

The Company shall issue a share certificate to each of the shareholders with the following information: name and seat of the Company, nominal value, the rights carried by the share, number of votes, and signature of the Executive Director.

In case of loss or damage of the share certificate, which renders it invalid for the use and transfer, the Company acting upon request of a shareholder shall replace the certificate and cancel the old one at the expense of such shareholder.

The Company shall keep a register of issued shares pursuant to the regulations.

Article 21

The Company may issue new shares, or other securities, with the view to acquire assets necessary for the operation of the Company.

The Company has no right to issue a public invitation to subscribe for its shares.

Član 22.

Članovi Društva, po osnovu udjela u Društvu, imaju naročito sljedeća prava:

- upravljati Društvom;
- primati određeni iznos iz dobiti Društva;
- pravo preče kupovine udjela Društva;
- pravo na prijenos vlasništva nad udjelom;
- pravo na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije; ali i
- pravo vršiti sva druga ovlašćenja iz nadležnosti osnivača na osnovu Zakona.

VII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 23.

Društvo može povećati osnovni kapital novim ulozima svojih članova ili ulozima trećih lica koji uplatom/unošenjem uloga u Društvo postaju članovi Društva.

Povećanje osnovnog kapitala sprovodi se u skladu sa Zakonom, te se upisuje u CRPS.

Član 24.

Nakon usvajanja računovodstvenog iskaza za prethodnu godinu, Skupština Društva može odlučiti osnovni kapital povećati pretvaranjem raspoloživih rezervi (rezerve koje prelaze 10%

Article 22

The Company's shareholders, based on their respective shares in the Company, shall in particular be entitled to:

- manage the Company;
- receive the amount of distributed profit of the Company;
- pre-emptive right to buy shares;
- transfer the ownership of the share;
- respective shares in the Company assets upon its dissolution; but also
- perform all other authorities pertaining to the founders' competences pursuant to the Companies Act.

VII INCREASE AND DECREASE IN SHARE CAPITAL

Article 23

The Company is entitled to increase the share capital through additional contributions of the existing shareholders, new contributions paid/contributed by third parties, which will become the shareholders of the Company.

The increase of share capital shall be carried out in accordance with the Companies' Act and registered with the CRBE.

Article 24

Upon adoption of the financial statements for the previous year, the Shareholders' Assembly may decide to increase the share capital by conversion of available reserves (the reserves that exceed

osnovnog kapitala) i neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

10% of the share capital) and retained earnings into share capital.

Član 25.

Article 25

Osnovni kapital Društva može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.

The Company can reduce the share capital based on the decision of the Shareholders' Assembly, pursuant to the Companies' Act.

**VIII TROŠKOVI POSLOVANJA, DOBIT,
GUBITAK I RIZIK**

**VIII OPERATING EXPENSES, PROFIT, LOSS
AND RISK**

Član 26.

Article 26

Troškovi poslovanja Društva utvrđuju se za svaku poslovnu godinu godišnjim planom poslovanja i budžetom.

The Company shall budget for its operating expenses for each financial year by an annual business plan and budget.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno u skladu sa važećim propisima, izraditi godišnji izvještaj (bilans) Društva, kojim se, utvrđuje dobit ili gubitak Društva.

At the end of each business year the Company shall produce its annual financial statement pursuant to the current regulations to record the Company's profit or loss.

Član 27.

Article 27

Dobit Društva je finansijski rezultat poslovanja Društva u toku poslovne godine, poslije odbitka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanja radnika i sva davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih dažbina.

The Company's profit shall be the Company's annual financial result, after deduction of all operating expenses which also include all earnings paid to employees and all payments that were made on account of contributions, taxes and other fiscal charges.

Član 28.

Article 28

Nakon izdvajanja dijela dobiti u fondove Društva, a po odluci Skupštine, vrši se raspodjela dobiti srazmjerno vrijednosti udjela koje u Društvu posjeduje svaki član.

Upon allocation of a part of the profit in favour of the Company's funds, the profit shall be distributed in the form of dividends in proportion to each shareholder's equity interest in the Company, subject to the Shareholders' Assembly.

Član 29.

Ako ukupan nepokriveni gubitak trajno ugrožava poslovanje ili dovodi do potpune nelikvidnosti Društva, Skupština će, ako ne postoje uslovi za sanaciju, pokrenuti postupak likvidacije ili stečaja.

Article 29

The Shareholders' Assembly may, if the total loss permanently jeopardizes business activities or leads to total insolvency of the Company, unless there were conditions in place for possible recovery, initiate the procedure of liquidation or bankruptcy.

Član 30.

Rizici iz tekućeg poslovanja (gubici, nenaplativa potraživanja i drugo) pokrivaju se sljedećim redosljedom:

- iz ostvarenog prihoda;
- iz sredstava rezervi; i
- iz drugih fondova Društva.

Moment nastanka rizika, visinu štete, način i uslove pokrića štete, utvrđuje Skupština.

Article 30

The risks from current business activities (losses, uncollectable debts, etc.) shall be covered by the following sequence, from:

- the income earned;
- reserves; and
- other Company's funds.

The Company's Shareholders' Assembly shall define the time when the risk was incurred, the extent of damage, method and conditions to cover for damages.

IX PRAVA I OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU

IX RIGHTS AND LIABILITIES IN LEGAL TRANSACTIONS

Član 31.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun.

Article 31

In legal transactions with third parties the Company shall act in its own name and on its own behalf.

Član 32.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Article 32

For the commitments toward third parties in carrying out its business activities, the Company shall be liable up to the full value of its assets.

Član 33.

Article 33

Odgovornost članova je ograničena do visine njihovih uloga u Društvu.

The liability of the shareholders for the Company's obligations shall be limited to the extent of their subscribed share capital respectively.

Član 34.

Član Društva može sa Društvom zaključiti ugovor o kreditu, garanciji, avalu i jemstvu, kao i svaki drugi pravni posao u skladu sa primjenljivim propisima i ovim Statutom.

Article 34

The Shareholder and the Company may enter into a loan, guarantee, surety or security agreement, or into any other legal transactions in accordance with the applicable laws and this Statute.

X ORGANI DRUŠTVA. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

X CORPORATE BODIES, RUNNING AND MANAGING OF THE COMPANY

Član 35.

Organi Društva su:

- Skupština; i
- Izvršni direktor.

Article 35

The corporate governance bodies of the Company are:

- Shareholders' Assembly; and
- Executive Director.

Član 36.

Funkciju Skupštine vrši jedini Član Društva.

Article 36

Company's sole Shareholder acts as the Shareholders' Assembly.

Član 37.

Skupština Društva ima sva ovlašćenja u skladu sa Zakonom, a naročito:

- donošenje, mijenjanje ili dopunjavanje (uključujući i zamjenu i/ili dopunu) Statuta i drugih akata Društva;
- imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora;

Article 37

Shareholders' Assembly has all authorisations envisaged under the Companies' Act, and in particular:

- to enact, amend or change (including to replace and/or supplement) the Statute or any other bylaws of the Company;
- to appoint and dismiss the Executive Director;

- mijenjanje uslova ugovora o radu Izvršnog direktora;
- kontrolisanje rada Izvršnog direktora;
- povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala;
- davanje prokure;
- izdavanje obveznica, opcija, zamjenljivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti uključujući bilo koji instrument koji daje pravo upisa vlasništva na udjelima Društva ili bilo kojim zavisnim društvom koje ono kontroliše ili mu dodjeljuje prava sticati udjele u društvu ili zavisnom društvu koje kontroliše;
- odlučivanje o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka;
- donošenje odluka i smjernica o raspolaganju nepokretnom imovinom Društva;
- donošenje odluka o konverziji, spajanju, konsolidaciji, pripajanju, podjeli ili likvidaciji Društva;
- odlučivanje o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, i imenovanju likvidatora, upravnika, kontrolora ili sličnog organa Društva ili cijelom ili bilo kom dijelu sredstava Društva;
- usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva;
- mijenjanje poslovnog imena i sjedišta Društva;
- otpočinjanje bilo kakvog partnerstva ili zajedničkog poduhvata;
- to change any term and conditions of Executive Director's employment agreement;
- to control the Executive Director's work;
- to decide on increase or decrease of the issued share capital;
- to give procuration;
- to issue any debentures bonds, options, convertible bonds or other securities including any instruments giving any right to subscribe for or to the ownership of shares the Company or any undertaking it controls or which confer any rights to acquire shares in the company or any undertaking that it controls;
- to decide on distribution of profits and utilisation of the profits to covering losses;
- to decide and to provide instructions on all issues in relation with the disposal of real property of the Company;
- to decide upon any conversion, merger, consolidation, amalgamation, division or liquidation of the Company;
- to decide on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure, and the appointment of a liquidator, official receiver, special controller or similar officer of the Company of all or any part of the Company's assets by the Company;
- to adopt annual financial statements and reports on the Company's business;
- to change the business name and corporate seat of the Company;
- to enter into any partnership or joint venture arrangement;

- odlučivanje o istupanju članova iz Društva u skladu sa ovim Statutom i Zakonom; kao i
- obavljanje svih drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Član 38.

Izvršni direktor (u nastavku: "**Izvršni direktor**") je ovlašćeni zastupnik Društva.

Izvršni direktor djeluje neograničeno i pojedinačno.

Član 39.

Izvršnog direktora, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, imenuje i razrješava Skupština Društva.

Izvršni direktor imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

Član 40.

Izvršni direktor je ovlašćen i dužan:

- predstavljati Društvo;
- otvarati račune u bankama u skladu sa ovim Statutom;
- odlučivati o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa u Društvu;
- izdavati naloge i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu;
- starati se o sastavljanju i pravovremenom podnošenju finansijskih izvještaja Skupštini na usvajanje;

- to decide upon exiting of the shareholders from the Company pursuant to this Statute and the Companies' Act; and
- to perform all other activities determined by the Companies' Act.

Article 38

Executive Director (hereinafter the "**Executive Director**") is the authorised representative of the Company.

The Executive Director acts individually, in an unlimited manner.

Article 39

The Executive Director is appointed and dismissed by the Shareholders' Assembly pursuant to this Statute and the Companies' Act.

The Executive Director is appointed for a period of 4 (in letters: *four*) years.

Article 40

The Executive Director is authorised and has an obligation to:

- represent the Company;
- open bank-accounts in accordance with this Statute;
- decide on employment and termination of employment relations in the Company;
- issue orders and instructions that are mandatory for all employees in the Company;
- prepare and submit the financial reports to the Shareholders' Assembly for adoption;

- zaključivati sve ugovore u ime i za račun Društva;
 - predlagati osnove poslovne politike Društva;
 - izrađivati i podnositi Skupštini plan predložene raspodjele dobiti Društva;
 - predlagati plan rada i razvoja Društva;
 - voditi računa da Društvo posluje u skladu sa zakonom;
 - organizovati i rukovoditi radom Društva;
 - izvršavati i sprovoditi odluke Skupštine;
 - odlučivati o pravima i obavezama koja proističu iz radnog odnosa zaposlenih i Društva;
 - izvršavati druge obaveze koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ovlašćenja Izvršnog direktora u skladu sa Zakonom; i
 - obavljati i druge obavezne poslove predviđene Zakonom ili po izričitom uputstvu Skupštine.
- conclude agreements in the name and for the Company;
 - propose the basics of the Company's business policy;
 - make and deliver to the Shareholders' Assembly the plan of proposed distribution of the Company's profits;
 - propose the plan of operations and development of the Company;
 - ensure that the Company performs its operations in full compliance with the applicable laws;
 - organise and manage the Company's operations;
 - execute decisions and instructions of the Shareholders' Assembly;
 - decide on rights and obligations arising out of employment relations between the employees and the Company;
 - carry out other obligations that are necessary for the benefit of the Company, within the competences determined for the Executive Director in accordance with the Act; and
 - carry out other activities prescribed by the Companies' Act or under explicit instruction of the Shareholders' Assembly.

Član 41.

Izvršni direktor je ovlašćen bez ograničenja zaključivati bilo koje ugovore, odnosno preuzimati bilo koje pravne poslove.

Skupština u bilo kom trenutku može Izvršnom direktoru utvrditi ograničenja u pogledu zastupanja i/ili plaćanja, zavisno od potreba Društva u datom trenutku.

Article 41

The Executive Director is authorised to enter into any agreements, i.e. to take over any legal affairs, without limitations.

The Shareholder's Assembly may at any time impose restrictions on representation and/or payment to the Executive Director, depending on the needs of the Company at any given time.

Ograničenja u pogledu zastupanja i/ili plaćanja imaju dejstvo prema Izvršnom direktoru od trenutka kada mu ista u pisanoj formi budu dostavljena.

Izvršni direktor odgovara Društvu za počinjenu štetu u slučaju prekoračenja ovlašćenja pri zastupanju iz ovog člana.

Izvršni direktor može ovlastiti druga lica za obavljanje poslova u okviru svoje nadležnosti.

Član 42.

Skupština može u bilo kom trenutku razriješiti Izvršnog direktora u skladu sa uslovima predviđenim u ugovoru o radu Izvršnog direktora i primjenljivim propisima.

Član 43.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva, a naročito za kršenje zakonskih i drugih propisa, povrede odredbi ovog Statuta i propuste počinjene u vršenju poslovodne funkcije.

Za vrijeme trajanja mandata, na Izvršnog direktora primjenjuju se odredbe Zakona kojima se utvrđuje njegova odgovornost.

XI PRIJENOS UDJELA

Član 44.

Restrictions on representation and/or payment shall apply to the Executive Director from the moment they are communicated to her/him in writing.

The Executive Director shall be liable to the Company for the damage caused in the event of exceeding the representation authority prescribed by this Article.

The Executive Director may authorise other persons to perform tasks within their competence.

Article 42

The Shareholders' Assembly may at any time dismiss the Executive Director in accordance with the terms of the Executive Director's employment agreement

and applicable laws.

Article 43

The Executive Director is responsible for the legality of the Company's business operations, and in particular for violations of laws and other applicable regulations, violations of the provisions of this Statute and omissions committed in the exercise of their managerial functions.

During their term in office, the provisions of the Companies' Act determining liability shall apply to the Executive Director.

XI TRANSFER OF SHARES

Article 44

Prijenos udjela u Društvu sprovodi se pod uslovima i na način predviđen Zakonom.

The transfer of shares in the Company is carried out under the conditions and in the manner prescribed by the Companies' Act.

XII ZAPOSLENI U DRUŠTVU

XII COMPANY EMPLOYEES

Član 45.

Article 45

Zaposleni u Društvu imaju sva prava i obaveze utvrđene primjenljivim propisima i internim aktima Društva.

Employees of the Company have all rights and obligations determined by applicable laws and Company's bylaws.

XIII POSLOVNA TAJNA

XII BUSINESS SECRET

Član 46.

Article 46

Posebnim pravilnikom se utvrđuje koji se podaci i isprave smatraju poslovnom tajnom, kojim licima mogu biti dostupni, koja lica su ovlašćena njima raspolagati, odgovornost za slučaj povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne, postupak u raspolaganju podacima i ispravama koji imaju status poslovne tajne.

A special rulebook shall specify the data and documents that shall be treated as a business secret, as well as the persons to whom they shall be made accessible, the persons with powers to use them, the responsibilities for the cases of breaches of the duty to keep business secrets, the procedure governing the use of data and documents that enjoy the status of a business secret.

Članovi Društva, Izvršni direktor ili zaposleni u Društvu koji su na bilo koji način saznali za podatke ili sadržaj isprava koje imaju status poslovne tajne Društva, dužni su ih čuvati.

The Company's shareholders, Executive Director, or any employee in the Company who in some way becomes aware of the data and content of the documents that are treated as a business secret, shall have to keep the respective business secret.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne uključuje odgovornost za štetu lica iz stava 1 ovog člana, koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

Any breach of the duty to keep a business secret includes responsibility for damage to the person referred to in paragraph 1 of this Article, which the Company suffers due to the disclosure of such business secret.

Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje 3 godine od dana kada je licima iz stava 1 ovog

The duty to keep business secrets shall remain in force for 3 years from the date of termination of respective mandates of the persons from

člana prestao status po osnovu kojeg su bila odgovorna za čuvanje poslovne tajne.

paragraph 1 of this Article, based on which they were obliged to keep business secrets.

XIV STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

XIV CHANGES OF STATUS AND LEGAL FORM

Član 47.

Article 47

Društvo može biti subjekt statusnih promjena: spajanje sa drugim društvom, podjela na dva ili više društava, kao i promjena oblika organizovanja, u skladu sa Zakonom.

The Company may be subject to status changes, in the form of: mergers with other companies, divisions into two or more companies, and to the changes of legal form in line with the Companies' Act.

Prijedlog da se pristupi promjeni oblika ili nekoj od statusnih promjena, mogu podnijeti Izvršni direktor i svaki od članova (pojedinačno ili zajedno), a o pristupanju promjeni odluku donosi Skupština.

Any proposal to proceed with the changes of the status or legal form may be filed by an Executive Director and shareholders (individually or jointly), and the respective decision on implementation of the changes shall be made by the General Assembly.

XV PRESTANAK DRUŠTVA

XV DISOLUTION OF THE COMPANY

Član 48.

Article 48

Uslovi za pokretanje, način sprovođenja, subjekti u postupcima prestanka Društva, kao i njihove obaveze, utvrđeni su Zakonom i drugim primjenljivim propisima.

The conditions on how to initiate, implement, and the entities in charge of the dissolution procedure and their obligations, are laid down in the Companies' Act and other applicable laws.

XVI AKTI DRUŠTVA

XVI COMPANY BYLAWS

Član 49.

Article 49

Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom usvaja pravilnike, odluke i druge interne akte.

In accordance with the Companies' Act and this Statute, the Company adopts rulebooks, decisions and other bylaws.

Interni akti Društva iz prethodnog stava ovog člana stupaju na snagu danom njihovog donošenja u skladu sa ovim Statutom, osim

The Company's bylaws referred to in the previous paragraph of this Article shall enter into force on the day of their adoption in accordance with this

ukoliko drugi rok nije izričito predviđen primjenljivim propisima.

Statute, unless other deadline is explicitly provided by applicable laws.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

XVII ENVIRONMENTAL PROTECTION

Član 50.

Article 50

U obavljanju svoje djelatnosti Društvo će preduzimati sve potrebne mjere i radnje radi očuvanja, zaštite i unaprjeđenja životne sredine, u skladu sa odgovarajućim propisima.

In transacting its business, the Company shall take all necessary measures and actions aimed at environmental preservation, protection and improvement, pursuant to the respective governing regulations.

O sprovođenju mjera zaštite životne sredine staraće se Izvršni direktor Društva.

The Executive Director shall be in charge of implementation of the environmental protection measures.

XVIII ZAVRŠNE ODREDBE

XVIII MISCELLANEOUS

Član 51.

Article 51

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po postupku i na način utvrđen za njegovo donošenje.

Any amendment and modification of this Statute shall be carried out following the procedure and in the manner defined for the adoption of the Statute.

Izmjene i dopune ovog Statuta se ne ovjeravaju.

Amendments and modifications of this Statute shall not be notarised.

Član 52.

Article 52

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.

This Statute shall become effective as of the date of its adoption.

Član 53.

Article 53

Ovaj Statut je pripremljen na crnogorskom i na engleskom jeziku.

This Statute is prepared in Montenegrin and in English language.

Radi izbjegavanja svake sumnje, u slučaju bilo kakvih neslaganja između dviju jezičkih verzija,

For avoidance of any doubt, in case of any discrepancies between the two language


verzija Statuta na crnogorskom jeziku će biti
mjerodavna.

versions, the Montenegrin version of the Statute
shall prevail.

U Podgorici, dana 15.11.2022. godine

In Podgorica, on 15 November 2022

za/for **CWP Europe S.à.r.l.**



Maja Turković,

po punomoćju/under the power of attorney





LOGO

Registar privrednih subjekata (RCS)

IZVOD

CWP Europe
Registarski broj: B242209Datum registracije
27.02.2020.Naziv preduzeća
CWP EuropePravni status preduzeća
Društvo s ograničenom odgovornošću

Sjedište



Djelatnost Društva

Naveden je samo dio, za cjelokupni opis molim da pogledate registar

Društvo ima za cilj uzimanje učešća u svim kompanijama i preduzećima bilo kog oblika kako u Luksemburgu tako i u inostranstvu kao i upravljanje istima i realizaciju svega što se odnosi na pomenutu djelatnost ili može biti u njenu korist u najširem smislu. Djelatnost društva podrazumijeva učešće u osnivanju, razvoju, upravljanju i kontroli bilo kog društva ili preduzeća. Djelatnost društva podrazumijeva prisvajanje putem upisa, kupovine, razmjene ili na bilo koji drugi način svih akcija, društvenih udjela, vlasničkih hartija od vrijednosti, obveznica, potvrda o depozitu i ostalih dužničkih hartija od vrijednosti i uopšteno svih potraživanja i hartija od vrijednosti kao i finansijskih instrumenata izdatih od strane bilo kog javnog ili privatnog organa. U nastavku opisa djelatnosti stoji da društvo može da pozajmljuje u bilo kom obliku sve raspoloživo i može da finansira svoje filijale i ostala društva iz grupe kao i treće strane i može da ugovara garancije i bude jamac za svoje lične obveznice kao i društava iz grupe i trećih lica, u to uključujući davanje u zalog ili stavljanjem tereta na svoju imovinu. Pored navedenog društvo može da realizuje sve zakonom dozvoljene transakcije, privredne, tehničke ili finansijske i uopšteno sve one koje su neophodne ili korisne za ostvarivanje njegove djelatnosti.

Društveni kapital

Tip	Iznos	Valuta	Raspoloživost
Fiksni	5 261 392	euro	Potpuna

Datum osnivanja
29.01.2020.Trajanje
Ncograničeno

Finansijska godina


Prva ili skraćena godina		Finansijska godina	
Od	Do	Od	Do
29.01.2020.	31.12.2020.	01.01.	31.12.

Šifra NACE (1) (Statistička klasifikacija ekonomske djelatnosti)

64.202

Društvo sa finansijskim učešćem (Soparfi)

h



LOGO

Registar privrednih subjekata (RCS)

Akcionari

CWP GLOBAL PTE.LTD

Broj registracije:

201943116K

Naziv :

CWP GLOBAL PTE.LTD.

Država Naziv registra

Singapur Privredni registar Singapura

Inostrani pravni oblik

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Sjedište:

Broj : Ulica:

80 Robinson Road, 02-00

Poštanski broj Mjesto Država

068898 Singapur Singapur

Udio

Broj Vrsta

2 413 000 Akcije kategorije A

MERCURIA ENERGY HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD

Broj registracije:

201808173Z

Naziv :

MERCURIA ENERGY HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD

Država Naziv registra

Singapur Privredni registar Singapura

Inostrani pravni oblik

Privatno Društvo s ograničenom odgovornošću

Sjedište:

Broj : Ulica:

12 Marina View

Zgrada

Asia Square Tower 2

Poštanski kod Mjesto Država

18961 Singapur Singapur

Udio

Broj Vrsta

2 630 696 Akcije kategorije B

NAM TAI GROUP PTE LTD

Broj registracije:

201533350M

Naziv :

NAM TAI GROUP PTE LTD

Država Naziv registra

Singapur Privredni registar Singapura

Inostrani pravni oblik

Društvo s ograničenom odgovornošću

Sjedište:

Broj : Ulica:

51 Anson

Zgrada

Anson-Centre



LOGO

Registar privrednih subjekata (RCS)

Poštanski kod Mjesto Država
079904 Singapur Singapur

Udio

Broj Vrsta
89 640 Akcije kategorije D

Sharp Graham

Prezime Ime
Sharp Graham

Privatna ili poslovna adresa

[Redacted address box]

ava

Udio

[Redacted share box]

Upravnik/Rukovodilac

Režim potpisa po Statutu

Društvo se obavezuje u svim prilikama (i) jednim potpisom jednog rukovodioca (1) Kategorije A, jednim potpisom rukovodioca (1) kategorije B i jednim (1) nezavisnim rukovodiocem ili (ii) samo kada su u pitanju poslovi na dnevnom nivou potpisom Generalnog direktora ili (iii) potpisom bilo kog lica koje ima ovlašćenje od strane Upravnog odbora.

Cagnasso Fabrizio

Prezime Ime
Cagnasso Fabrizio

Privatna ili službena adresa

[Redacted address box]

Vrsta ovlašćenja

[Redacted authority type box]

Trajanje

Datum postavljenja Trajanje mandata
29.01.2020. neodređeno


Crandall Mark William

Prezime Ime
Crandall Mark William

Privatna ili službena adresa

[Redacted address box]

6. sprat



LOGO

Registar privrednih subjekata (RCS)

Poštanski broj 1000 Mjesto Beograd Država Srbija

Vrsta ovlaštenja

Organ Upravni odbor Funkcija Upravnik klase A

Trajanje

Datum postavljenja 21.04.2021. Trajanje mandata neodređeno

De Zwart Johannes Laurens

Prezime De Zwart Ime Johannes Laurens

Privatna ili službena adresa

Vrsta ovlaštenja

Organ Upravni odbor Funkcija Nezavisni rukovodilac

Trajanje

Datum postavljenja 18.10.2021. Trajanje mandata neodređeno

Ford Anthony

Prezime Ford Ime Anthony

Privatna ili službena adresa

Vrsta ovlaštenja

Organ Upravni odbor Funkcija Rukovodilac kategorije B

Trajanje

Datum postavljenja 18.10.2021. Trajanje mandata neodređeno

Hewitt Jose Alexander



LOGO

Registar privrednih subjekata (RCS)

Vrsta ovlaštenja

Organ Funkcija
Upravni odbor Rukovodilac kategorije A

Trajanje

Datum postavljenja Trajanje mandata
18.10.2021. neodređeno

Mees Joost Anton

Prezime Ime
Mees Joost Anton

Privatna ili službena adresa

Vrsta ovlaštenja

Organ Funkcija
Upravni odbor Nezavisni rukovodilac

Trajanje

Shenouda Magid Nabil

Prezime Ime
Shenouda Magid Nabil

Privatna ili službena adresa

Vrsta ovlaštenja

Organ Funkcija
Upravni odbor Rukovodilac kategorije B

Trajanje

Datum postavljenja Trajanje mandata
18.10.2021. neodređeno

Steels Jean-Francois

Privatna ili službena adresa



LOGO

Registar privrednih subjekata (RCS)

Trajanje

Datum postavljenja
18.10.2021.

Trajanje mandata
neodređeno

Delegirani za rad na dnevnom nivou

Režim potpisa u skladu sa statutom

Društvo se obavezuje u svim prilikama (i) jednim potpisom jednog rukovodioca (I) Kategorije A, jednim potpisom rukovodioca (I) kategorije B i jednim (1) nezavisnim rukovodiocem ili (ii) samo kada su u pitanju poslovi na dnevnom nivou potpisom Generalnog direktora ili (iii) potpisom bilo kog lica koje ima ovlašćenje od strane Upravnog odbora.

Enchev Dimitar Nikolaev

Prezime Ime
Enchev Dimitar Nikolaev

Privatna ili službena adresa

Sprat:
Trcći

Pošanski broj Mjesto Država
8000 Burgas Bugarska

Vrsta ovlašćenja

Funkcija
Ovlašćen za rad na dnevnom nivou

Trajanje

Datum postavljenja
24.11.2021.

Trajanje mandata
neodređeno

Za ovjercni izvod (2)

U Luksemburgu, 10.10.2022.

Za rukovodioca Registra privrednih subjekata (3)

Elektronski potpis
Michel Mathias Gustave Kill

- (1) Podaci se ažuriraju na mjesečnom nivou na osnovu člana 12 paragraf 3 izmijenjenog zakona od 19. decembra 2002. koji se tiče Registra privrednih subjekata kao i računovodstva i godišnjih računa preduzeća.
- (2) Primjenom člana 21, stav 2 izmijenjenog zakona od 19.12.2002. koji se odnosi na Registar privrednih subjekata kao i na računovodstvo i godišnje račune preduzeća i člana 21 Pravilnika Velikog Vojvodstva izmijenjenog 23.01.2003. kojim se primjenjuje zakon od 19.12.2002. ovaj izvod predstavlja stanje zatečeno danom predaje podataka Registru i potom društvima pa sve do dana prijce izdavanje ovog izvoda. Ukoliko je



LOGO

Registar privrednih subjekata (RCS)

u međuvremenu napravljena izmjena u Registru privrednih subjekata moguće da nije uzimana u obzir u toku izdavanja izvoda.

- (3) Ovaj izvod je sačinjen i elektronski potpisan. Rukovodilac Registra privrednih subjekata ne garantuje autentičnost porijekla i cjelinu informacija koje sadrži ovaj izvod u odnosu na upisane informacije u Registru privrednih subjekata osim ako ovaj izvod posjeduje elektronski potpis od strane rukovodioca Registra privrednih subjekata.

VLADA
VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG
MINISTARSTVO VANJSKIH I EVROPSKIH POSLOVA

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961.)

1. Zemlja: Veliko Vojvodstvo Luksemburg
Javna isprava
 2. Potpisana od strane: KILL, Michel
 3. u svojstvu: savjetnika
 4. Snabdjeven pečatom/žigom: CRPS
Potvrđena
 5. u Luksemburgu
 6. Dana, srijeda 12. oktobar 2022.
 7. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova
 8. Pod brojem: V-20221011-431367
 9. Pečat/žig: Veliki Vojvodstvo Luksemburg
Ministarstvo vanjskih poslova
 10. Potpis: nečitak
- Marion Wiesen, kancelarija za pasoše, vize i potvrde


TUMAČ
Danijela Ljepavić

za francuski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: UPI-05-109/22-698-1 od 08. jula 2022. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Pravni prevod iznosi _____ €.

Fait à _____, le 11-11-2022 dana

Danijela Ljepavić


Potpis


TRADUCTRICE - INTERPRÈTE ASSERMENTÉE
Danijela Ljepavić

pour la langue française, nommée au Monténégro par la décision du ministre de la Justice numéro: UPI-05-109/22-698-1 du 08 juillet 2022 pour la période de cinq ans, certifie que la présente traduction est conforme à l'original.

Les frais de traduction s'élèvent à _____ euros

Fait à _____, le 11-11-2022

Cachet Signature



Mi, **Društvo sa ograničenom odgovornošću "Sun Horizon" Podgorica**, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, na adresi: Bulevar vojvode Stanka Radonjića 215, registracioni broj: 51048939, PIB: 03457109 (u nastavku: "**Društvo**"), ovim putem dajemo sljedeću:

IZJAVU

o promjeni ličnih podataka ovlašćenog zastupnika Društva

Predmetna izjava daje se radi ažuriranja podataka o ovlašćenom zastupniku Društva u Centralnom registru privrednih subjekata pri Upravi prihoda i carina Crne Gore (u nastavku "**CRPS**").

Ovim putem potvrđujemo da je ovlašćeni zastupnik Društva promijenio pasoš, te da je njegove trenutno registrovane podatke, odnosno:

Ljubiša Mučibabić,

potrebno zamijeniti sljedećim podacima:

Ljubiša Mučibabić.

Sastavni dio ove izjave je i kopija novog pasoša ovlašćenog zastupnika Društva.

U Podgorici, dana 14.11.2022. godine.

za **Društvo**:



Ljubiša Mučibabić,

ovlašćeni zastupnik Društva



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **ENERGIJA VETRA d.o.o.**, [REDACTED]

ovim putem ovlašćujemo i dajemo specijalno punomoćje sledećem licu:

• **Ljubiša Mučibabić**, [REDACTED]

(**"Zastupnik"**);

da pojedinačno u naše ime i za naš račun:

1. pregovara, dogovori, potpiše, overi, podnese, dostavi i preuzme, kao overenu ispravu, u obliku javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, ili u bilo kojoj drugoj formi, na srpskom, engleskom ili na bilo kom drugom jeziku:
 - 1.1 osnovne uslove sporazuma ("**Osnovni uslovi**"), koji će biti potpisan od strane društava (i) CWP Europe S.à.r.l., sa sedištem na adresi 17, Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, sa registracionim brojem B242209 ("**CWP**"), sa jedne strane, i (ii) SATVISION d.o.o. Podgorica, sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar vojvode Stanka Radonjića 217, matični broj 50725894 ("**SATVISION**") i (iii) Energija Vetra, sa druge strane, a koji Osnovni uslovi se odnose na osnovne uslove saradnje u vezi sa razvojem solarne elektrae u Crnoj Gori, na tromeđi Nikšića, Cetinja i Danilovgrada;
 - 1.2 ugovor o kupoprodaji udela ("**Ugovor o kupoprodaji udela**") koji se zaključuje između društava (i) CWP, kao kupca, i (ii) SATVISION i Energija Vetra, kao prodavaca, u vezi sa prodajom i prenosom 100% udela u **SUN HORIZON DOO Podgorica**, društvu koje je osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sedištem na adresi Bulevar Stanka Radonjića 215, Podgorica, Crna Gora, matični broj 51048939 ("**Ciljno društvo**") od strane društava SATVISION i Energija Vetra društvu CWP;

(Osnovni uslovi i Ugovor o kupoprodaji udela u daljem tekstu zajednički su označeni kao "**Transakcioni dokumenti**"),
2. pregovaraju, dogovore, potpišu, overe, podnesu; dostave i preuzmu, kao overenu ispravu, sva dokumenta koja su predviđena na osnovu Transakcionih dokumenata, ili su potrebna u vezi sa Transakcionim dokumentima, uključujući (bez ograničenja) sva dokumenta potrebna za prenos udela u Ciljnom društvu i za izvršenje Transakcionih dokumenata, uključujući, bez ograničenja, izmene i dopune svih ugovora, izjave, obaveštenja i druga dokumenta na koje se poziva ili su sadržana u Transakcionim dokumentima, kao i da pregovaraju i utvrđuju uslove bilo kojih izmena i dopuna takvih pratećih dokumenata;
3. u vezi sa radnjama i dokumentima koji su navedeni u prethodnim tačkama 1 do 2, dogovori, potpiše, overi, podnese, dostavi i preuzme sve ugovore, sporazume i druge dokumente, da da i prima bilo kakve izjave i obaveštenja, u svakom slučaju u obliku javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, da se odriče bilo kog ili svih prava u vezi sa navedenim, kao i da ugovara arbitražne klauzule i zaključuje arbitražne sporazume i da imenuje arbitre i sudije;

4. zastupa društvo Energija Vetra i preduzme sve pravne i faktičke radnje koje su potrebne ili preporučljive pred Centralnim Registrom Privrednih Subjekata Crne Gore, u svakom postupku za prijave i registracije u vezi sa prenosom udela na osnovu Transakcionih dokumenata (bilo Osnovnih uslova ili Ugovora o kupoprodaji), a naročito da u vezi sa tim upisom sačini, dogovori, potpiše, podnese, dostavi i preuzme, svu dokumentaciju koja je neophodna ili preporučljiva vezano za navedene prijave i registracije, kao i da sprovede bilo koje izmene i dopune takvih dokumenata;
5. podnosi i povlači pravne lekove koji su neophodni ili preporučljivi u vezi sa pitanjima navedenim u prethodnim tačkama 1 do 4;
6. obavi sve druge pravne i faktičke radnje koje su neophodne ili preporučljive u vezi sa pitanjima navedenim u prethodnim tačkama 1 do 5.

Energija Vetra se obavezuje da prihvati i odobri bilo šta što Zastupnik zakonito učini ili izdejstvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koja su mu data u ovom specijalnom punomoćju i da po zahtevu obešteti i zaštititi Zastupnika od svih tužbi, zahteva, odgovornosti, gubitaka i troškova koje Zastupnik može snositi kao posledicu vršenja ovlašćenja na osnovu ovog specijalnog punomoćja.

Zastupnik ne podleže ograničenjima u pogledu samougovaranja.

Ovo specijalno punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva od strane društva Energija Vetra.

U Nevesinju, Republika Srpska, 9. novembra 2022. godine

Za Energija Vetra d.o.o.



Golijanin


Elena Golijanin

Direktor

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

Na zahtiev VELJOVIĆ LUKE, rođe

vu kojeg je utvrđen njegov identitet)

Potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen kompiuterskim štampačem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 4 (četiri) stranice i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je _____ ///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su


///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Notar je ovjerio 1 (jedan) primjerak predmetne isprave.

Bilježnica: OV- 8172/2022, dana 16.11.2022.

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 7 u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,40 €, što sa PDV-om od 1,08 €, predstavlja ukupno od 6,23 €.



GENERALNO PUNOMOĆJE

(u nastavku: "Punomoćje")

Mi, **Društvo sa ograničenom odgovornošću "Sun Horizon" Podgorica**, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, na adresi: Bulevar vojvode Stanka Radonjića 215, registracioni broj: 51048939, PIB: 03457109 (u daljem tekstu: "**Društvo**" ili "**Vlastodavac**"), ovim specijalnim punomoćjem ovlašćujemo:

Moravčević, Vojnović i partneri

advokatsko ortačko društvo

odnosno svako od sljedećih lica ponaosob:

Anu Ivanović,

[Redacted signature area for Anu Ivanović]

Luku Veljovića,

[Redacted signature area for Luku Veljovića]

Vasilija Grgurevića,

[Redacted signature area for Vasilija Grgurevića]

Mariju Marinović,

[Redacted signature area for Mariju Marinović]

Gorana Đurovića,

[Redacted signature area for Gorana Đurovića]

Anju Bušković,

[Redacted signature area for Anju Bušković]



da nas samostalno i bez ograničenja u potpunosti zastupaju u svim pravnim i faktičnim radnjama, pripremi i potpisivađu svih dokumenata neophodnih ili preporučljivih za ostvarivanje komunikacije sa i zastupanje pred:

- (i) svim crnogorskim organima vlasti, državnim organima, organima uprave i lokalne samouprave i pred svim imaicima javnih ovlašćenja (u nastavku: "**Organi**"), uključujući ali ne ograničavajući se na Ministarstvo finansija, Upravu prihoda i carina (u nastavku: "**Uprava prihoda**"), Centralni registar privrednih subjekata pri Upravi prihoda i carina (u nastavku: "**CRPS**"), Upravu za nekretnine, sudove, javne izvršitelje, tužilaštva i druge Organe; i
 - (ii) svim trećim licima, uključujući ali se ne ograničavajući na komercijalne banke, organe stečajnog postupka, privredna društva i njihove organe i fizička lica;
 - (iii) Društvom, uključujući ali se ne ograničavajući na zastupanje na skupštinama članova Društva, uključujući i vanredne skupštine kao i prilikom usvajanja odluka;
- a naročito da (uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće):
1. vode svu korespondenciju i učestvuju u postupcima pred Organima, trećim licima i Društvom;
 2. podnose tužbe, žalbe i druga pravna sredstva;
 3. pokrenu bilo koje sudske postupke i zastupaju Vlastodavca u tim postupcima;
 4. izrade, potpišu i podnesu zahtjeve, podneske, registracione i druge prijave i obrasce kao i njihove dopune i izmjene;
 5. preduzimaju bilo koje i sve procesne radnje u postupcima pred Organima, trećim licima i Društvom;
 6. pripreme, pregovaraju, dogovore, prime, potpišu, izvrše, ovjere i dostave svaki i bilo koji ugovor (osim u formi notarskog zapisa) i njegove izmjene, dopune i priloge (uključujući, ali ne ograničavajući se na ugovore o radu, ugovore o zakupu, ugovore o saradnji, ugovore o pružanju usluga);
 7. dostave, prime, potpišu i ovjere bilo koja dokumenta, u bilo kojih zahtijevanoj formi (osim u formi notarskog zapisa);
 8. preuzimaju odluke, rješenja, zaključke, presude, potvrde, uvjerenja, izvode i druge akte u ime i za račun Vlastodavca;
 9. podnose sve prijave uz prateću dokumentaciju CRPS-u, podižu sva rješenja i odluke, podižu pune izvode i svu drugu dokumentaciju, kao i da vrše sve uplate i preduzimaju druge pravne i faktičke radnje pred CRPS-om;
 10. podnose sve prijave uz prateću dokumentaciju Upravi prihoda, podižu sva rješenja i odluke, podižu svu dokumentaciju, kao i da vrše sve uplate i preduzimaju druge pravne i faktičke radnje pred Upravom prihoda;
 11. prisustvuju sjednicama skupštine članova Društva i predsjedavaju istim;
 12. sprovođe odluke skupštine Društva;

13. dostave, prime, potpišu i ovjere bilo u bilo kojih zahtijevanoj formi sve i bilo koje odluke, izjave, izvještaje, interne akte Društva i druge akte i njihove izmjene i dopune;
14. preduzimaju sve i bilo koje pravne i faktičke radnje u cilju upravljanja, otvaranja i zatvaranja računa Društva kod svih banaka u Crnoj Gori;
15. zastupaju interese Društva i upravljaju imovinom Društva;
16. izdaju naloge i uputstava u svojstvu izvršnog direktora Društva;
17. preduzimaju sve druge radnje koje je Vlastodavac ovlašćen da preduzima u svojstvu izvršnog direktora Društva u okviru ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora utvrđenih osnivačkim aktom i statutom Društva; i
18. zastupaju Vlastodavca u svojstvu izvršnog direktora Društva u svim drugim pravnim i faktičkim radnjama u najvećem mogućem obimu u skladu sa pravom Crne Gore.

Zastupnici mogu prenositi ovlašćenja za zastupanje na druga lica u okviru ovlašćenja iz ovog Punomoćja.

Vlastodavac se obavezuje da prihvati i odobri sve što Zastupnici učine ili zakonito izdejtstvuju da se učini na osnovu ovlašćenja koja su im data ili koja proizlaze iz ovog Punomoćja. Vlastodavac će po zahtjevu obešteti i zaštititi Zastupnike od svih gubitaka, odgovornosti i troškova koje Zastupnici mogu snositi kao posljedicu imenovanja na osnovu ovog Punomoćja.

Ovo Punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do njegovog opoziva.

U Podgorici, dana 15.11.2022. godine.

za **Vlastodavca:**



Darija Gazivoda,

izvršna direktorka

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

potvrđujem da je GAZIVODA DARIJA, r

(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta/boravišta lica čiji se potpis ili rukopis ovjerava)

svojeručno potpisala ovu ispravu

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)

///

(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovido lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

Istovjetnost imenovane utvrđena je na osnovu

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ili izjavom svjedoka ///

(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravšta, ulica i broj)

čiji identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok ///

čiji identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovanom je isprava pročitana.

(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)

Identitet tumača je utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovana je ovlašćena za zastupanje na osnovu izvoda iz CRPS-a Uprave prihoda i carina od 15.11.2022. godine.

(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Prema članu 10, stav 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, niti je dužan da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.

Potpis stranke je ovjeren u 2 (dva) primjerka.

Broj: OV- 8142/2022

Ovjera izvršena dana 15.11.2022., 11:11, U Podgorici



(mjesto ovjere potpisa kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 9 u iznosu od 5,00 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, što sa PDV-om od 26 €, predstavlja ukupno od 7,26 €.

CRNA GORA

NOTAR

RADOVIĆ SONJA
PODGORICA



BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

Okružni privredni sud u Trebinju

Broj: 062-0-Reg-22-000197

Datum: 02.08.2022.

Okružni privredni sud u Trebinju, sudija Danica Vojinović, rješavajući po prijavi predlagača Društvo sa ograničenom odgovornošću "ENERGIJA VETRA" Vuka Torovića 29, Nevesinje, koju zastupa direktor E Golijanin, u predmetu upisa prenos osnivačkog udjela, na osnovu člana 61 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 67/13, 15/16 i 84/19), od 2.8.2022. godine donio je

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

U Registar poslovnih subjekata, kod subjekta upisa Društvo sa ograničenom odgovornošću "ENERGIJA VETRA" upisuju se prenos osnivačkog udjela.

Član društva "OMEGA PLUS" d.o.o. Beograd prenosi udio na člana Zlatka Mandžuku, čime društvu "OMEGA PLUS" d.o.o. Beograd prestaje svojstvo člana.

Firma: Društvo sa ograničenom odgovornošću "ENERGIJA VETRA"

Skraćena oznaka firme: "ENERGIJA VETRA" d.o.o.

Sjedište: Vuka Torovića 29, Nevesinje, Nevesinje

MBS: 62-01-0010-22

MB: 11216188

JIB: 4404840780005

Carinski broj:

PRAVNI OSNOV UPISA

Zapisnik sa skupštine, broj akta: 1206/2022, datum: 14.7.2022

Potvrda odluke o izmjeni osnivačkog akta kod društva "Energija vetra" d.o.o., broj akta: 1207/2022, datum: 14.7.2022

OSNIVAČI / ČLANOVI SUBJEKTA UPISA – fizička lica

Prezime i ime

Adresa

Lična karta – JMB / Putna isprava

Zlatko Mandžuka

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital:	100,00 KM
Uplaćeni kapital:	100,00 KM

UČEŠĆE U KAPITALU

Osnivač	Ugovoreni kapital	Procenat
Zlatko Mandžuka	100,00 KM	100,00 %

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu

Elena Golijanin, [redacted]

bez ograničenja ovlašćenja

DJELATNOSTI SUBJEKTA UPISA – u unutrašnjem prometu

Naziv

35.11 Proizvodnja električne energije

35.13 Distribucija električne energije

35.14 Snabdijevanje i trgovina električnom energijom

38.32 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala

70.22 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje

DJELATNOSTI SUBJEKTA UPISA – u vanjskotrgovinskom prometu

Vanjska trgovina u okviru registrovane djelatnosti

Objašnjenje

Postupajući po prijavi za registraciju poslovnog subjekta "ENERGIJA VETRA" d.o.o. i uvidom u priloge isprave utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za upis prenosa osnivačkog udjela propisani članom 52. stav 6 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 67/13, 15/14, 84/19) i odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.



Sudija



Danilo Vojinović
Danilo Vojinović

Pravni lijek:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam (8) dana od dana prijema rješenja. Žalba se izjavljuje Višem privrednom sudu u Banja Luci, a podnosi se putem ovog suda.

РЕПУБЛИКА СРБСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

СЛУЖБЕНИ САОБРАЋУНИ



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **CWP Europe S.à.r.l.**, društvo koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Luksemburga, sa sjedištem na adresi 17, Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, pod registracionim brojem B242209 ("**CWP**"),

ovim putem ovlašćujemo i dajemo specijalno punomoćje ponaosob sljedećim licima:

(i) **Maja Turković**, [redacted]
[redacted]

(ii) **Jovana Rubežić**, [redacted]
[redacted]

(pojedinačno označene kao "**Zastupnik**", a zajednički kao "**Zastupnici**");

da pojedinačno u naše ime i za naš račun:

1. pregovaraju, dogovore, potpišu, ovjere, podnesu, dostave i preuzmu, kao ovjerenu ispravu, u obliku javnobilježničkog zapisa ili javnobilježnički potvrđene (solemnizovane) isprave, ili u bilo kojoj drugoj formi, na srpskom, engleskom ili na bilo kom drugom jeziku:

- 1.1 osnovne uslove sporazuma ("**Osnovni uslovi**"), koji će biti potpisan od strane društava (i) **CWP**, sa jedne strane, i (ii) **SATVISION d.o.o.** Podgorica, sa registrovanim sjedištem na adresi Bulevar vojvode Stanka Radonjića 217, matični broj 50725894 ("**SATVISION**") i (iii) **ENERGIJA VETRA d.o.o.**, sa registrovanim

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, **CWP Europe S.à.r.l.**, a company organized under the laws of Luxembourg, with registered seat at 17, Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registration number: B242209 ("**CWP**"),

herewith grant special power of attorney individually to the following persons:

(i) **Maja Turković**, a [redacted]
[redacted]

(ii) **Jovana Rubežić**, a [redacted]
[redacted]

(each a "**Representative**", together the "**Representatives**");

to, in our name and on our behalf:

1. negotiate, agree, sign, execute, deliver and receive, also in the form of a notarial deed or in another notarized or certified form, in Serbian, English or other languages:

- 1.1 the term sheet ("**Term Sheet**") which will be signed by (i) **CWP**, on the one part, and (ii) **SATVISION d.o.o.** Podgorica, a Montenegrin limited liability company, with its seat at Bulevar Vojvode Stanka Radonjića 217, Podgorica, Montenegro, corporate ID no. 50725894 ("**SATVISION**") and (iii)

su označeni kao "Transakcioni dokumenti"),

2. pregovaraju, dogovore, potpišu, ovjere, podnesu, dostave i preuzmu, kao ovjerenu ispravu, sva dokumenta koja su predviđena na osnovu Transakcionih dokumenata, ili su potrebna u vezi sa Transakcionim dokumentima, uključujući (bez ograničenja) sva dokumenta potrebna za prijenos udjela u Ciljnom društvu i za izvršenje Transakcionih dokumenata, uključujući, bez ograničenja, izmjene i dopune svih ugovora, izjave, obavještenja i druga dokumenta na koje se poziva ili su sadržana u Transakcionim dokumentima, kao i da pregovaraju i utvrđuju uslove bilo kojih izmjena i dopuna takvih pratećih dokumenata;
 3. u vezi sa radnjama i dokumentima koji su navedeni u prethodnim tačkama 1 do 2, dogovore, potpišu, ovjere, podnesu, dostave i preuzmu sve ugovore, sporazume i druge dokumente, da daju i primaju bilo kakve izjave i obavještenja, u svakom slučaju u obliku javnobilježničkog zapisa ili javnobilježnički potvrđene (solemnizovane) isprave, da se odriču bilo kog ili svih prava u vezi sa navedenim, kao i da ugovaraju arbitražne klauzule i zaključuju arbitražne sporazume i da imenuju arbitre i sudije;
 4. zastupaju CWP i preuzmu sve pravne i faktičke radnje koje su potrebne ili preporučljive pred Centralnim Registrom Privrednih Subjekata Crne Gore, u svakom postupku za prijave i registracije u vezi sa prijenosom udjela na osnovu Transakcionih dokumenata (bilo Osnovnih uslova ili Ugovora o kupoprodaji), a naročito da u vezi sa tim upisom sačine, dogovore, potpišu, podnesu, dostave i preuzmu, svu
2. negotiate, agree, sign and execute any and all ancillary documents foreseen by or required under, or useful in connection with, the Transaction Documents, including (without limitation) all documents required for the transfer of the share in the share capital of the Target Company and for performance of the Transaction Documents, including without limitation all agreements, declarations, notifications, and other documents referred to or contained in the Transaction Documents and to negotiate and determine the terms and conditions of such ancillary documents;
 3. In connection with the measures and documents mentioned in sections 1 to 2 above, execute and deliver any agreements, contracts or other documents, make or receive any declarations and notices, in each case also in the form of a notarial deed or in another certified or notarized form, to waive any and all rights in connection therewith, as well as to agree to arbitration clauses and arbitration agreements and to appoint arbitrators and umpires;
 4. represent CWP, and perform all legal and factual acts necessary or advisable, before the Central Register of Business Subjects of Montenegro, or any other authority, governmental body or organisation, at all instances, including in particular (but without limitation), in all proceedings, applications and registrations in connection with the registration of the share transfer under the Transaction Documents (i.e., the

dokumentaciju koja je neophodna ili preporučljiva vezano za navedene prijave i registracije, kao i da sprovedu bilo koje izmjene i dopune takvih dokumenata;

5. podnose i povlače pravne lijekove koji su neophodni ili preporučljivi u vezi sa pitanjima navedenim u prijedlozima tačkama 1 do 4;

6. obave sve druge pravne i faktičke radnje koje su neophodne ili preporučljive u vezi sa pitanjima navedenim u prijedlozima tačkama 1 do 5.

CWP se obavezuje da prihvati i odobri bilo šta što Zastupnici zakonito učine ili izdejtstvuju da se učini na osnovu ovlašćenja koja su im data u ovom specijalnom punomoćju i da po zahtjevu obešteti i zaštite Zastupnike od svih tužbi, zahtjeva, odgovornosti, gubitaka i troškova koje Zastupnici mogu snositi kao posljedicu vršenja ovlašćenja na osnovu ovog specijalnog punomoćja.

Zastupnici ne podliježu ograničenjima u pogledu samougovaranja.

Ovo specijalno punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva od strane društva CWP.

U Sofiji, Bugarska, 04.11.2022. godine

Term Sheet or the SPA), and particularly, with respect to such registration, to prepare, execute, deliver and/or receive (as applicable), all documents required or advisable for, or in connection with, the proceedings, applications and registrations referred to herein, as well as to execute any amendments or supplements to such documents;

5. appeal and withdraw appeals which are necessary or advisable related to the matters contemplated under sections 1 through 4 herein;

6. perform all other legal and factual acts necessary or advisable in connection with the matters referred to under sections 1 through 5 herein.

CWP undertakes to ratify all that the Representatives do or cause to be done in the exercise or execution of the powers and authorities contained in this special power of attorney and to keep the Representatives fully indemnified against all actions, claims, costs and liabilities of any nature whatsoever howsoever arising from the exercise or execution of any of the powers conferred by this special power of attorney.

Each Representative is dispensed from the restrictions regarding self-contracting and double representation.

This special power of attorney is independent and unlimited and expires upon revocation by CWP.

In Sofia, Bulgaria, 04.11.2022

CWP EUROPE SARL




Dimitar Nikolaev Enchev
Direktor/CEO

На 04.11.2022 г., СОНЯ НИКОЛОВА, н


Нотариус:

Забележка:
Подписът/ите е/са положен/и
извън нотариалната кантора:

Нотариус:



* Янко
* Янко
* Янко



* Янко
* Янко
* Янко

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Държава: Република България
Ози публичен акт е подписан от
СОНЯ НИКОЛОВА

качеството му на
НОТАРИУС № 786

е поставен печат/ марка
НОТ. 786 СОНЯ НИКОЛОВА - СОФИЯ

Заверен

04.11.2022

София, България в. на

от Министерство на правосъдието

код № 18196

Печат 10. Подпис 

[://apostil.mjs.bg/](http://apostil.mjs.bg/)

телефон: 702276117604196



НА ПОСРЕДСТВО
НА КОЕТО СЪДЪБНОТО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕДСТАВЯ СЪДЪБНОТО ПРАВОСЪДИЕ

18196

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

Na zahtjev VELJOVIĆ LUKE, [REDACTED]

[REDACTED]
(ime i prezime, datum rođenja i adresa preb
žiti i identitet je utvrđen na osnovu [REDACTED])

[REDACTED]
(oznaka, broj i datum izdavanja dokumenta na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet)

Potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen kompjuterskim štampačem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 6 (šest) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je _____ ///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su




///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Notar je ovjerio 1 (jednom) primjerku predmetne isprave.

Broj: OV- 8174/2022, dana 16.11.2022.

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 7 u iznosu od 6,25 €, i troškovi u iznosu od 1,60 €, što je PDV-om od 1,65 €, predstavlja ukupno od 9,50 €.



[REDACTED] е, **СОЊА НИКОЛОВА**, јавни бележник у округу РС Софија са рег. бројем 786 Јавнобележничке коморе, потврђујем потписе на овом документу, положене од: **ДИМИТАР НИКОЛАЕВ ЕНЧЕВ**, [REDACTED]

Рег. бр. 10583 Наплаћена такса:
Јавни бележник: *потпис*,
Округли печат Соња Николова, јавни бележник бр. 786, Република Бугарска

Напомена: Потпис/и су положени изван канцеларије:
Јавни бележник: *потпис*,
Округли печат Соња Николова, јавни бележник бр. 786, Република Бугарска

APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Држава: Република Бугарска	
2. Овај јавни документ је потписала Соња Николова	
3. у својству Јавног бележника бр. 786	
4. и стављен је печат Јавног бележника бр. 786, Соња Николова – Софија	
Оверено	
5. у Софији, Бугарска	
6. дана 04.11.2022 г.	
7. од Министарства правде	
8. под бр. 18196	
9. Печат	10. Потпис <i>/нечитко/</i>
http://apostil.mjs.bg/	
Код: 702276117604196	

Округли печат Министарство правде, Република Бугарска

Крај превода

Потврђујем да овај превод у потпуности одговара изворнику који је сачињен на бугарском језику.

260/2022, Београд
09.11.2022.

Милица Ђорђевић
Милица Ђорђевић

судски преводилац за бугарски језик
решење бр. 740-06-289/2005-177



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **CWP Europe S.à.r.l.**, društvo, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Luksemburga, sa sjedištem na adresi 17, Boulevard F.W. Raiffaisen L-2411 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, pod registracionim brojem B242209 ("**CWP**"),

ovim putem ovlašćujemo i dajemo specijalno punomoćje ponaosob sljedećim licima:

(i) **Maja Turković**,

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, **CWP Europe S.à.r.l.**, a company organized under the laws of Luxembourg, with registered seat at 17, Boulevard F.W. Raiffaisen L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registration number: B242209 ("**CWP**"),

herewith grant special power of attorney individually to the following persons:

(i) **Maja Turković**,

(ii) **Jovana Rubežić**, državljanka Srbije,

(ii) **Jovana Rubežić**, a Serbian citizen,

(pojedinačno označene kao "**Zastupnik**", a zajednički kao "**Zastupnici**");

(each a "**Representative**", together the "**Representatives**");

da pojedinačno u naše ime i za naš račun:

to, in our name and on our behalf:

1. pregovaraju, dogovore, potpišu, ovjere, podnesu, dostave i preuzmu, kao ovjerenu ispravu, u obliku javnobilježničkog zapisa ili javnobilježnički potvrđene (solemnizovane) isprave, ili u bilo kojoj drugoj formi, na srpskom, engleskom ili na bilo kom drugom jeziku:

1. negotiate, agree, sign, execute, deliver and receive, also in the form of a notarial deed or in another notarized or certified form, in Serbian, English or other languages:

1.1 osnovne uslove sporazuma ("**Osnovni uslovi**"), koji će biti potpisan od strane društava (i) **CWP**, sa jedne strane, i (ii) **SATVISION d.o.o. Podgorica**, sa registrovanim sjedištem na adresi Bulevar vojvode Stanka Radonjića 217, matični broj 50725894 ("**SATVISION**") i (iii) **ENERGIJA VETRA d.o.o.**, sa registrovanim

1.1 the term sheet ("**Term Sheet**") which will be signed by (i) **CWP**, on the one part, and (ii) **SATVISION d.o.o. Podgorica**, a Montenegrin limited liability company, with its seat at Bulevar Vojvode Stanka Radonjića 217, Podgorica, Montenegro, corporate ID no. 50725894 ("**SATVISION**") and (iii)

CWP EUROPE SARL



Dimitar Nikolaev Enchev
Direktor/CEO

На 04.11.2022 г., СОНЯ НИКОЛОВА, нотариус в район РС СОФИЯ [REDACTED]
 от: ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЕНЧЕВ, ЕТН.
 ужество с ограничена отговорност,
 регистрирано под № B242209 в търговския и фирмен регистър на Люксембург
 Рег. № 10583 Събрана такса: [REDACTED]

Нотариус:

Нотариус
 НИКОЛОВА
 Район София
 Република България

Забележка:
Подписът/ите е/са положен/и
извън нотариалната кантора:

Нотариус:
 Нотариус № 186
 НИКОЛОВА
 Район София
 Република България

индентификация

индентификация

Mi, (i) **Društvo sa ograničenom odgovornošću "Satvision" Podgorica**, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, na adresi: Bulevar vojvode Stanka Radonjića 217, registracioni broj: 50725894, PIB: 03040313 (u nastavku: "**Satvision**"); i (ii) **Društvo sa ograničenom odgovornošću "Energija vetra" Nevesinje BiH**, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Nevesinju, na adresi: Vuka Torovića 29, registracioni broj: 11216188 (u nastavku: "**Energija vetra**"); u svojstvu osnivača i jedinih članova **Društva sa ograničenom odgovornošću "Sun Horizon" Podgorica**, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, na adresi: Bulevar vojvode Stanka Radonjića 215, registracioni broj: 51048939, PIB: 03457109 (u nastavku: "**Društvo**") donosimo sljedeću:

ODLUKU O PRENOSU UDJELA

(u nastavku: "**Odluka**")

Član 1.

Na osnovu člana 289 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 65/20 i 146/21) (u nastavku: "**Zakon**") i člana 12 Statuta Društva od 07.07.2021. godine Osnivači donose odluku o prenosu udjela, u ukupnom obimu (100% udjela), na **CWP Europe S.à.r.l.**, privredno društvo koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburg, sa sjedištem na adresi: 17 Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luksemburg, registarski broj B242209 (u nastavku: "**CWP Europe**"), kako slijedi:

- Satvision prenosi 80% ukupnog registrovanog osnovnog kapitala Društva na CWP Europe; i
- Energija vetra prenosi 20% ukupnog registrovanog osnovnog kapitala Društva na CWP Europe.

Član 2.


Udjeli će u skladu sa članovima 74 i 289 Zakona biti preneseni na CWP Europe ugovorom u pisanoj formi, koji će sadržati sva prava i obaveze Satvision, Energija vetra i CWP Europe.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

U Podgorici, dana 15.11.2022. godine.


za **Satvision:**



Ljubiša Mučibabić,

osnivač i izvršni direktor

za **Energija vetra:**



Ljubiša Mučibabić,

po specijalnom punomoćju

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

potvrđujem da je MUČIBABIĆ LJUBIŠA, [REDACTED]

"SATVISION"

Ovlašćenje za zastupanje utvrđeno,

(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta/boravišta lica čiji se potpis ili rukopis ovjerava)

svojeručno potpisao ovu ispravu

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)

///

(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovidno lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

Istovjetnost imenovanog utvrđena je na osnovu

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ili izjavom svjedoka ///

(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravišta, ulica i broj)

čiji identitet utvrđen na osnovu ///.

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok ///

čiji identitet utvrđen na osnovu ///.

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovanom je isprava pročitana.

(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)

Identitet tumača je utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovani je ovlašćen za zastupanje na osnovu izvoda iz CRPS-a Uprave prihoda i carina od 15.11.2022. godine i specijalnog punomoćja ovjerenog od strane Opštine Nevesinje pod poslovnom oznakom OV broj 6769/22 od 09.11.2022. godine.

(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Prema članu 10 stav 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, niti je dužan da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.



Potpis stranke je ovjeren u (pet) primjeraka.

Broj: OV- 8138/2022

Ovjera izvršena dana 15.11.2022.godine, u 10:27 h, U Podgorici

(mjesto ovjere potpisa, kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Naknada za rad notara za ovjeru nametnuta je po tarifnom broju 9 u iznosu od 25,00 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, što sa PDV-om od 5,46 €, predstavlja ukupno od 31,46 €.



UGOVOR O KUPOPRODAJI UDJELA

koji se odnosi na 100% udjela u društvu
SUN HORIZON d.o.o. Podgorica

("Ugovor")

zaključen između

SATVISION d.o.o. Podgorica, društva sa registrovanim sjedištem na adresi Bulevar vojvode Stanka Radonjića 217, Podgorica, Crna Gora, PIB: 03040313, registracioni broj 50725894 ("**Satvision**");

ENERGIJA VETRA d.o.o., društva sa registrovanim sjedištem na adresi Vuka Torovića 29, Nevesinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, sa matičnim brojem 11216188 ("**Energija Vetra**");

(Satvision i Energija Vetra zajedno su označeni kao "**Prodavci**", a svaki od njih pojedinačno kao "**Prodavac**");

kao prodavaca

CWP Europe S.à.r.l., društva sa registrovanim sjedištem na adresi 17, Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, pod registracionim brojem B242209 ("**Kupac**");

kao kupca

(Prodavci i Kupac zajedno su označeni kao "**Ugovorne strane**", a svaki od njih pojedinačno kao "**Ugovorna strana**")

U Podgorici, 15. novembra 2022. godine

UVODNE ODREDBE

A. Prodavci su jedini članovi društva **SUN HORIZON d.o.o. Podgorica**, koje je

SHARE PURCHASE AGREEMENT

in relation to 100% share in
SUN HORIZON d.o.o. Podgorica

("Agreement")

entered into by and between

SATVISION d.o.o. Podgorica, a limited liability company with its seat at Bulevar vojvode Stanka Radonjića 217, Podgorica, Montenegro, tax identification no. 03040313, registration no. 50725894 ("**Satvision**");

and

ENERGIJA VETRA d.o.o., a limited liability company with its seat at Vuka Torovića 29, Nevesinje, the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, corporate ID no. 11216188 ("**Energija Vetra**");

(Satvision and Energija Vetra are jointly referred to as the "**Sellers**", and individually as a "**Seller**");

as the sellers

and

CWP Europe S.à.r.l., a limited liability company with seat at 17, Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registration number: B242209 ("**Purchaser**");

as the purchaser

(the Sellers and the Purchaser are collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**")

In Podgorica, on this 15 November 2022

RECITALS

A. The Sellers are the sole shareholders of **SUN HORIZON DOO Podgorica**, a

osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem na adresi Bulevar vojvode Stanka Radonjića 215, Podgorica, Crna Gora, PIB: 03457109, registracioni broj 51048939 ("Društvo"), pri čemu je Satvision vlasnik 80% udjela ("Udio Satvision-a"), dok je Energija Vetra vlasnik 20% udjela ("Udio Energije Vetra");

- B. Udio Satvision-a i Udio Energije Vetra zajedno čine 100% udjela u osnovnom kapitalu, glasačkim i imovinskim pravima u Društvu ("Cjelokupni udio"), što predstavlja novčani osnovni kapital od 1 EUR;
- C. Kupac namjerava da od Prodavaca stekne vlasništvo nad Cjelokupnim udjelom u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora;

Ugovorne strane sada **UGOVARAJU** sledeće:

1. Kupoprodaja Cjelokupnog udjela

- 1.1 Predmet Ugovora je kupoprodaja Cjelokupnog udela, tj. Udjela Satvision-a i Udjela Energije Vetra.
- 1.2 Satvision ovim Ugovorom prodaje, ustupa i prenosi Udio Satvision-a Kupcu, dok Kupac ovim Ugovorom kupuje, prihvata prijenos i stiče Udio Satvision-a od Satvision-a.
- 1.3 Energija Vetra ovim Ugovorom prodaje, ustupa i prenosi Udio Energije Vetra Kupcu, dok Kupac ovim Ugovorom kupuje, prihvata prijenos i stiče Udio Energije Vetra od Energije Vetra.

2. Kupoprodajna cijena

- 1. Ukupna kupoprodajna cijena za transakcije na osnovu ovog Ugovora

company incorporated under the laws of Montenegro, with its seat at Bulevar vojvode Stanka Radonjića 215, Podgorica, Montenegro, with tax identification no. 03457109, registration no. 51048939 ("Company"), with Satvision being the owner of 80% share ("Satvision's Share"), and Energija Vetra being the owner of 20% share ("Energija Vetra's Share");

- B. Satvision's Share and Energija Vetra's Share together constitute 100% of the share capital, voting and participation rights in the Company ("Total Share"), which corresponds to the monetary share capital of EUR 1;
- C. The Purchaser intends to purchase and acquire the Total Share from the Sellers subject to the terms and conditions set out in this Agreement;

The Parties now **AGREE** as follows:

1.1 Sale and Purchase of the Total Share

- 1.1 The subject of the Agreement is the sale and purchase of the Total Share, i.e., of Satvision's Share and Energija Vetra's Share.
- 1.2 Satvision hereby sells, assigns and transfers Satvision's Share to the Purchaser and the Purchaser hereby purchases, accepts the assignment of and acquires Satvision's Share from Satvision.
- 1.3 Energija Vetra hereby sells, assigns and transfers Energija Vetra's Share to the Purchaser and the Purchaser hereby purchases, accepts the assignment of and acquires Energija Vetra's Share from Energija Vetra.

2. Purchase Price

- 2.1 The total purchase price for the transactions under this Agreement shall

- Iznosi 260.167,22 EUR ("Ukupna kupoprodajna cijena").
- 2.2 Ukupna kupoprodajna cijena dijeli se i raspodjeljuje na sledeći način:
- (i) Iznos od 160.167,22 EUR će biti isplaćen Satvision-u ("Kupoprodajna cijena koja se plaća Satvision-u"); i
- (ii) Iznos od 100.000 EUR će biti isplaćen Energiji Vetra.
- 2.3 Kupac će svakom od Prodavaca ponaosob uplatiti odgovarajući dio Ukupne kupoprodajne cijene u skladu sa prijednim članom 2.2 u roku od 8 (osam) dana od dana kada Kupac bude upisan kao jedini vlasnik Cjelokupnog udjela u skladu sa članom 3.2, na bankarski račun prema instrukciji Prodavaca.
- 3. Prijenos Cjelokupnog udjela**
- 3.1 Prodavci su bezuslovno i neopozivo saglasni da se Kupac na osnovu ovog Ugovora upiše u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore kao jedini vlasnik Cjelokupnog udjela bez tereta.
- 3.2 Pravo svojine na Cjelokupnom udjelu će prijeći sa Prodavaca na Kupca kada Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore upiše Kupca kao jedinog vlasnika Cjelokupnog udjela.
- 3.3 Kupac stiče Cjelokupni udio zajedno sa svim pravima iz Cjelokupnog udjela koje ima po osnivačkom aktu Društva i zakonu.
- 3.4 Nakon prijenosa Cjelokupnog udjela na Kupca, Kupac postaje jedini član Društva, a Prodavci prestaju da budu članovi
- be equal to EUR 260,167.22 ("Total Purchase Price").
- 2.2 The Total Purchase Price shall be split and distributed as follows:
- (i) the amount of EUR⁶ 160,167.22 shall be paid to Satvision ("Satvision Purchase Price"); and
- (ii) the amount of EUR 100,000 shall be paid to Energija Vetra.
- 2.3 The Purchaser shall pay the relevant portion of Total Purchase Price to the relevant Seller in accordance with the preceding section 2.2 within 8 (eight) days from the date when the Purchaser is registered as the sole owner of the Total Share in accordance with section 3.2 of this Agreement, to a bank account designated by the Sellers.
- 3. Total Share Transfer**
- 3.1 The Sellers unconditionally and irrevocably agree that the Purchaser is registered in the Central Companies Register of Montenegro as the sole owner of the Total Share free from any encumbrances on the basis of this Agreement.
- 3.2 The ownership title to the Total Share shall be transferred from the Sellers to the Purchaser when the Central Companies Register of Montenegro registers the Purchaser as the sole owner of the Total Share.
- 3.3 The Purchaser acquires the Total Share together with all the rights arising from the Total Share that it has under the Articles of Association of the Company and the law.
- 3.4 Following the transfer of the Total Share to the Purchaser, the Purchaser becomes the sole shareholder of the Company, and

Društva i gube sva prava koja proizilaze iz bilo kog dijela Cjelokupnog udjela.

4. Punomoćje

4.1 Prodavci ovlašćuju Kupca da vrši sva glasačka i druga prava iz Cjelokupnog udjela sve dok Kupac ne bude upisan u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore kao jedini vlasnik Cjelokupnog udjela bez tereta. Punomoćje iz ovog člana 4.1 će automatski prestati da važi nakon te registracije.

4.2 Prodavci se obavezuju Kupcu da neće opozvati punomoćje dato u članu 4.1 sve dok je ovaj Ugovor na snazi.

5. Otpust duga Društva

5.1 Ugovorne strane potvrđuju da se Društvo do datuma ovog Ugovora finansiralo isključivo putem pozajmica od Satvision-a, kao člana Društva, pri čemu ukupan iznos pozajmica koje je Satvision stavio na raspolaganje Društvu iznosi najmanje 198.292,58 EUR ("Pozajmice od Satvision-a"). Ugovorne strane dalje potvrđuju da Društvo Satvision-u nije otplatilo Pozajmice od Satvision-a do datuma potpisivanja ovog Ugovora.

5.2 Ugovorne strane potvrđuju da je jedan od uslova za ulazak Kupca u ovaj Ugovor taj da Društvo neće imati neizmirenih obaveza prema svojim članovima na dan potpisivanja ovog Ugovora. Jedini izuzetak od prethodne rečenice ovog člana je Pozajmica od Satvision-a od dana 14. novembra 2022. godine, u iznosu od 38.125,36 EUR ("Zadržana pozajmica").

5.3 Imajući u vidu prethodni član 5.2, Satvision je na dan potpisivanja ovog Ugovora potpisao izjavu o odricanju od

the Sellers cease to be the shareholders of the Company and lose all their rights arising from any part of the Total Share.

4. Power of Attorney

4.1 The Sellers authorize the Purchaser to exercise all voting and other rights attached to the Share until the Purchaser is registered with Companies Register as the sole owner of the Share free of any encumbrances. The power of attorney granted in this section 4.1 shall automatically terminate upon such registration.

4.2 The Sellers undertake to the Purchaser not to revoke the power of attorney granted in section 4.1 until this Agreement is effective.

5. Company's Debt Forgiveness

5.1 The Parties acknowledge that the Company has, until the date of this Agreement, been financed exclusively through shareholder loans provided by Satvision to the Company, which loans are in the total amount of minimum EUR 198,292.58 ("Satvision Loans"). The Parties further acknowledge that the Satvision Loans have not been repaid by the Company by the date of this Agreement.

5.2 The Parties acknowledge that one of the conditions for the entry by the Purchaser into this Agreement is that the Company shall have no outstanding obligations towards its shareholders as of the date of this Agreement. The sole exception from the foregoing sentence of this section is a Satvision Loan made on 14 November 2022, in the amount of EUR 38,125.36 ("Retained Loan").

5.3 With regard to the previous section 5.2, on the date of signing of this Agreement Satvision has signed a statement waiving

svih potraživanja prema Društvu, uključujući naročito Pozajmice od Satvision-a, sa isključivim izuzetkom Zadržane pozajmice. Radi izbjegavanja nedoumice, na datum ovog Ugovora, Društvo duguje Satvision-u isključivo Zadržanu pozajmicu i nijedan drugi dug, a Satvision prema društvu nema nijedno potraživanje osim Zadržane pozajmice.

5.4 Satvision ovim potvrđuje i slaže se da Kupoprodajna cijena koja se plaća Satvision-u u skladu sa ovim Ugovorom predstavlja adekvatnu kompenzaciju za odricanje od svih potraživanja prema Društvu, uključujući naročito Pozajmice od Satvision-a (sa izuzetkom Zadržane pozajmice).

6. Izjave i garancije

6.1 Prodavci ovim garantuju Kupcu da je Društvo nedavno osnovan crnogorski privredni subjekt koji (i) ne posjeduje nikakvu imovinu, interese ili ulaganja, osim u pogledu zaključenih predugovora za kupoprodaju zemljišta i vlasničkog interesa u vezi sa određenim zemljištem na teritoriji Crne Gore (čiji je spisak dat u Prilogu 1 ovog Ugovora) ("Predugovori"), (ii) nema i nije imao zaposlene, osim aktuelnog direktora Društva, (iii) nije obavljao i ne obavlja nikakve poslove, osim poslova koji su povezani sa Predugovorima, (iv) nema i nije imalo nikakvih obaveza, osim u vezi sa Predugovorima i Pozajmicama od Satvision-a, i (v) nije strana i nije bilo strana ni u jednom ugovoru ili sporazumu, osim u Predugovorima i Pozajmicama od Satvision-a.

6.2 Svaka Ugovorna strana izjavljuje i garantuje drugoj Ugovornoj strani da su sve sledeće izjave potpune, tačne i nisu obmanjujuće na dan zaključenja ovog

all claims against the Company, including especially all Satvision Loans, with the sole exception of the Retained Loan. For the avoidance of doubt, as of the date of this Agreement, the Company owes to Satvision only the Retained Loan and no other debt, whereas Satvision has no receivables towards the Company except for the Retained Loan.

5.4 Satvision hereby agrees that the Satvision Purchase Price to be paid in accordance with this Agreement includes adequate compensation for the waiver by Satvision of all claims against the Company, including especially the Satvision Loans (with the exception of the Retained Loan).

6. Representations and Warranties

6.1 The Sellers hereby warrant to the Purchaser that the Company is a recently formed Montenegrin corporation which (i) does not hold any assets, interests or investments, other than with respect to its pre-agreements for land sale and purchase and ownership interest regarding certain land in the territory of Montenegro (whereof on overview is attached as Schedule 1 of this Agreement) ("Pre-Agreements"), (ii) does not have and has not had any employees, except for the current director of the Company, (iii) has not conducted and does not conduct any business, other than business incidental to the Pre-Agreements, (iv) has no liabilities or obligations whatsoever, except for the Pre-Agreements and the Satvision Loans, and (v) is not a party to any contract or agreement, except for the Pre-Agreements and the Satvision Loans.

6.2 Each Party hereby represents and warrants to the other Party that all of the following statements are complete, accurate and not misleading as of the date

Ugovora, osim ako je u nastavku predviđen neki drugi datum:

(i) Ugovorna strana ima sva neophodna ovlašćenja i odobrenja da potpiše Ugovor i izvršava obaveze iz Ugovora kao i da sprovodi transakcije iz Ugovora;

(ii) Ugovorna strana je pravilno i punovažno potpisala Ugovor koji predstavlja pravnu, punovažnu i obavezujuću obavezu za tu Ugovornu stranu, izvršivu u skladu sa uslovima Ugovora;

(iii) potpisivanje Ugovora i izvršavanje obaveza iz Ugovora kao i zatvaranje transakcija predviđenih u Ugovoru neće biti u suprotnosti sa ili imati za posljedicu povredu ili kršenje bilo kojeg uslova ili odredbe osnivačkog akta bilo kojeg drugog konstitutivnog ili organizacionog dokumenta te Ugovorne strane, niti bilo kojeg mjerodavnog zakona, podzakonskog akta, odluke suda ili drugog organa ili bilo kog ugovora koji je zaključila Ugovorna strana.

7. Mjerodavno pravo i nadležnost

7.1 Ovaj Ugovor će biti regulisan i tumačen isključivo u skladu sa zakonima Crne Gore izuzimajući primjenu pravila o sukobu zakona.

7.2 Ugovorne strane su saglasne da svaki spor, nesuglasica ili zahtev koji proizađe iz ovog Ugovora ili je u vezi sa ovim Ugovorom bude konačno rešen od strane nadležnog suda u Crnoj Gori.

8. Ostale odredbe

8.1 Ovaj Ugovor obavezuje Ugovorne strane od trenutka potpisivanja.

8.2 Nepunovažnost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovog Ugovora neće uticati na

hereof, unless where a different date is specified hereinafter:

(i) the Party has full power and authority to execute this Agreement and to perform its obligations hereunder and to consummate the transactions contemplated hereby;

(ii) the Party has duly and validly executed this Agreement that constitutes its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with the terms of the Agreement;

(iii) the execution of this Agreement does not and the performance of its obligations under this Agreement and the consummation of the transactions contemplated hereby will not conflict with or result in a violation or breach of any of the terms, conditions or provisions of the Articles of Association, other constitutive or organisational documents of such Party nor any applicable law, bylaw, court or other decision or any agreement the respective Party has entered into.

7. Governing Law and Jurisdiction

7.1 This Agreement shall be governed by and construed exclusively in accordance with the laws of Montenegro without application of the conflict of law rules.

7.2 The Parties hereto agree that all disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by the competent court in Montenegro.

8. Miscellaneous

8.1 This Agreement is binding upon the Parties from the moment of its execution.

8.2 The invalidity or unenforceability of any provision of this Agreement shall in no

punovažnost ili izvršivost ostalih odredbi ovog Ugovora na bilo koji način. Ako bilo koja odredba ovog Ugovora bude proglašena nepunovažnom ili neizvršivom, takva odredba biće zamijenjena punovažnom i izvršivom odredbom koja odgovara svrsi odnosno nepunovažne odnosno neizvršive odredbe.

8.3 Izmjene ili dopune ovog Ugovora obavezujuće Ugovorne strane jedino ukoliko su učinjene u pisanoj formi i potpisane od svake Ugovorne strane.

8.4 Ovaj Ugovor je zaključen na crnogorskom i na engleskom jeziku u bilo kom broju originalnih primjeraka. U slučaju nepodudarnosti između verzije Ugovora na crnogorskom i na engleskom jeziku, prevlađaće verzija Ugovora na crnogorskom jeziku.

[Slijedi strana sa potpisima]

way affect the validity or enforceability of any other provision of this Agreement. Should any provision of this Agreement be declared invalid or unenforceable, such provision shall be substituted by a provision that is valid, enforceable and suitable to carry out the intent of such invalid or unenforceable provision.

8.3 Amendments or supplements to this Agreement shall be binding upon the Parties only if made in writing and executed by each of the Parties.


8.4 This Agreement has been executed in the Montenegrin and the English language version in any number of original counterparts. In case of any discrepancy between the Montenegrin and the English language version of this Agreement, the Montenegrin language version shall prevail.

[Signature page follows]

EUROPE CASE


U Podgorici, Crna Gora, 15. novembra 2022. In Podgorica, Montenegro, 15 November 2022
godine

za i u ime **SATVISION d.o.o.** / for and on behalf of **SATVISION d.o.o.**



Ljubisa Mučibabić
direktor / director


za i u ime **ENERGIJA VETRA d.o.o.** / for and on behalf of **ENERGIJA VETRA d.o.o.**



Ljubisa Mučibabić

na osnovu specijalnog punomoćja / under special power of attorney

za i u ime **CWP EUROPE SARL** / for and on behalf of **CWP EUROPE SARL**



Maja Turković

na osnovu specijalnog punomoćja / under special power of attorney

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

potvrđujem da su 1. MUČIBABIĆ LJUBIŠA, [redacted]
[redacted] i izvršni direktor "SATVISION" DOO
Podgorica sa sjedištem u Podgorici bulevar Vojvode Stanka Radonića z. 7, PIB:03040313 i
punomoćnik "ENERGIJA VETRA" DOO sa sjedištem u Nevesinju, MB:11216188,

2. TURKOVIĆ MAJA,
AVRAMOVIĆ, [redacted]

(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta/boravišta na čiji se potpis ili rukopis ovjerava)

svojeručno potpisali ovu ispravu

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)

///

(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovidno lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

[redacted]
za Mučibabić Ljubišu

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ili izjavom svjedoka ///

(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravišta, ulica i broj)

čiji identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok ///

čiji je identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovanima je isprava pročitana u prisustvu tumača za engleski jezik IZGAREVIĆ MILANKE, rođene

(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevodena sadržina)

Identitet tumača je utvrđen na osnovu lične karte br. [redacted] dana
09.06.2020. godine, sa rokom važenja do 09.06.2030. godine a ovlašćenje uvidom u rješenje Ministarstva
pravde broj UPI-05-109/22-627-1 od 25.maja 2022.

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovani Mučibabić Ljubiša je ovlašćen za zastupanje na osnovu izvoda iz CRPS-a Uprave prihoda i
oporezivanja i specijalnog punomoćja ovjerenog od strane Opštine Nevesinje pod
poslovnom oznakom OV broj 6769/22 od 09.11.2022. godine, a imenovana Turković Maja je ovlašćena za
zastupanje na osnovu specijalnog punomoćja ovjerenog od strane Opštine Nevesinje
provedeno od strane tumača za bugarski jezik Milice Đorđević, koje sadrži Apostille broj 18196 od
04.11.2022. godine.

(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Prema članu 10 stav 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave
na kojoj se vrši ovjera potpisa, niti je dužan da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše
ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.


Potpis stranke je ovjeren u 5 (pet) primjeraka.

Broj: OV- 8140/2022


Ovjera izvršena dana 15.11.2022. 10:42, U Podgorici

(mjesto ovjere potpisa kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 9 i 21 stav 5 u iznosu od 47,50 €, i troškovi
u iznosu od 1,00 €, što sa PDV-om od 10,18 €, predstavlja ukupno od 58,68 €



Sonja Radović



Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

Na zahtjev ĐUROVIĆ GORANA, [redacted]

(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta lica na čiji se zahtjev vrši ovjera prepisa)

[redacted]
(oznaka, broj i datum izdavanja dokumenta na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet)

Potvrđujem da je prepis javne ili druge isprave sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen kompjuterskim štampačem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašnom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 10 (deset) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je _____
///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su




///

(ispravjeni, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Notar je ovjerio 1 (jedan) primjerak predmetne isprave.

[redacted]

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 7 u iznosu od 11,25 €, i troškovi u iznosu od 2,00 €, što sa PDV-om od 2,78 €, predstavlja ukupno od 16,03 €.



**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 1 / 6

EXTRAIT

CWP Europe

Numéro d'immatriculation : B242209

Date d'immatriculation

27/02/2020

Dénomination ou raison sociale

CWP Europe

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro	Rue
17	Boulevard F.W. Raiffeisen
Code postal	Localité
2411	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

La société a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises sous quelque forme que ce soit, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et la gestion y relatives ainsi que la réalisation de tout ce qui se rapporte à cet objet ou peut y être favorable, le tout au sens le plus large. L'objet de la société comprend la participation à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. L'objet de la société comprend l'acquisition par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous créances sur et valeurs mobilières et instruments financiers de dépôt et autres titres de créance et plus généralement tous créances sur et valeurs mobilières et instruments financiers émis par tout organisme public ou privé. Dans la poursuite de son objet, la société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et peut financer ses filiales et autres sociétés du groupe ainsi que des tiers et elle peut consentir des garanties et être caution pour ses propres obligations ainsi que celles de sociétés du groupe et de tiers, y compris en gageant ou en grevant d'une autre manière ses actifs. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	État de libération
Fixe	5 261 392	Euro	Total

Date de constitution

29/01/2020

Durée

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 6
B242209**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du 29/01/2020 Au 31/12/2020

Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

Code NACETM

64.20Z

Sociétés de participation financière (Soparfi)

Associé(s)**CWP GLOBAL PTE. LTD.**N° d'immatriculation
201943116KDénomination ou raison sociale
CWP GLOBAL PTE. LTD.Pays Nom du registre
Singapour Registrar des entreprises de Singapour
Forme juridique étrangère
limited liability company**Siège**Numéro Rue
80 Robinson Road, 02-00
Code postal Localité Pays
068898 Singapour Singapour**Parts détenues**Nombre Type(s) de parts
2 413 000 Parts sociales de Catégorie A**MERCURIA ENERGY HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD**N° d'immatriculation
201808173ZDénomination ou raison sociale
MERCURIA ENERGY HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTDPays Nom du registre
Singapour Registre des sociétés de Singapour
Forme juridique étrangère
société privée à responsabilité limitée**Siège**Numéro Rue
12 Marina View
Bâtiment
Asia Square Tower 2
Code postal Localité Pays
18961 Singapour Singapour**Parts détenues**Nombre Type(s) de parts
2 630 696 Parts sociales de Catégorie B



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Nam Tai Group Pte Ltd

N° d'immatriculation
201533350M

Dénomination ou raison sociale
Nam Tai Group Pte Ltd

Pays Nom du registre
Singapour Registre des sociétés de Singapour

Forme juridique ou angère
société à responsabilité limitée

Siège

Numéro Rue
51 Anson

Bâtiment
Anson-Centre

Code postal Localité Pays
079904 Singapour Singapour

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
89 640 Parts sociales de Catégorie D

Sharp Graham

Nom Prénom(s)
Sharp Graham

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
199 Knightsbridge

Code postal Localité Pays
SW7 1RH Londres Royaume-Uni

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
128 056 Parts sociales de Catégorie D

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

La Société sera liée en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A, d'un (1) Gérant de Catégorie B et d'un (1) Gérant Indépendant, ou (ii) seulement concernant les affaires de la gestion quotidienne, par la signature du Directeur Général, ou (iii) par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par le Conseil de Gérance.

Cagnasso Fabrizio

Nom Prénom(s)
Cagnasso Fabrizio

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
15 Avenue de Grande-Bretagne

Code postal Localité Pays
98000 Monaco Monaco

Type de mandat

Organe Fonction
conseil de gérance gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
29/01/2020 Indéterminée



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 4/6
B242209

Crandall Mark William

Nom Prénom(s)
Crandall Mark William

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
31 Resavska

Étage
6th floor

Code postal Localité Pays
1000 Belgrade Serbie

Type de mandat

Organe Fonction
conseil de gérance gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
21/04/2021 Indéterminée

De Zwart Johannes Laurens

Nom Prénom(s)
De Zwart Johannes Laurens

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
17 Boulevard F.W. Ralff Eisen

Code postal Localité Pays
2411 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant Indépendant

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
18/10/2021 Indéterminée

Ford Anthony

Nom Prénom(s)
Ford Anthony

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
2815 ch. Du Joran

Code postal Localité Pays
1295 Tannay Suisse

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant de Catégorie B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
18/10/2021 Indéterminée

Hewitt Jose Alexander

Nom Prénom(s)
Hewitt Jose Alexander

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
11 Plover Street

Code postal Localité Pays
4573 Queensland Australie



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Type de mandat

Organe Conseil de gérance Fonction Gérant de Catégorie A

Durée du mandat

Date de nomination 18/10/2021 Durée du mandat Indéterminée

Mees Joost Anton

Nom Mees Prénom(s) Joost Anton

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue 17 Boulevard F.W. Raiffeisen
Code postal Localité Pays 2411 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Conseil de gérance Fonction Gérant Indépendant

Durée du mandat

Date de nomination 18/10/2021 Durée du mandat Indéterminée

Shenouda Magid Nabil

Nom Shenouda Prénom(s) Magid Nabil

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue 36 Route de Genève
Code postal Localité Pays 1260 Nyon Suisse

Type de mandat

Organe Conseil de gérance Fonction Gérant de Catégorie B

Durée du mandat

Date de nomination 18/10/2021 Durée du mandat Indéterminée

Steels Jean-Francois

Nom Steels Prénom(s) Jean-Francois

Adresse privée ou professionnelle


Numéro Rue 10C route de Bellebouche
Code postal Localité Pays 1246 Corsier Suisse

Type de mandat

Organe Conseil de gérance Fonction Gérant de Catégorie B

Durée du mandat

Date de nomination 18/10/2021 Durée du mandat Indéterminée





RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 6 / 6
B242209

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

La Société sera liée en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A, d'un (1) Gérant de Catégorie B et d'un (1) Gérant Indépendant, ou (ii) seulement concernant les affaires de la gestion quotidienne, par la signature du Directeur Général, ou (iii) par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par le Conseil de Gérance.

Enchev Dimitar Nikolaev

Nom Prénoms(s)
Enchev Dimitar Nikolaev

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
5 Adam Mickiewicz str.

Étage
3ème

Code postal Localité Pays
8000 Burgas Bulgarie

Type de mandat

Fonction
Délégué à la Gestion Journalière


Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
24/11/2021 Indéterminée

Pour extrait conforme ⁽²⁾

Luxembourg, le 10/10/2022

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ⁽³⁾



⁽¹⁾ Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 1253 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

⁽²⁾ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

⁽³⁾ Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

Јавни бележник

Ана Петровић
Београд, Врачар
Његошева 73

Страна 1 (један)

Потврђује се да је ова копија истоветна са копираном исправом која је написана штампаним и руком и која се састоји од 6 (шест) стране.

Накнада за оверу 2 (два) примерка наплаћена је у укупном износу од 4.320,00 (четири хиљаде триста двадесет динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 10 Јавнобележничке тарифе.

УОП-И:7651-2022

У Београду, 25.10.2022. године

У 13:29 часова

Република Србија
Јавни бележник
Ана Петровић
БЕОГРАД, ВРАЧАР
Његошева 73

За јавног бележника јавнобележнички приправник
Сандра Никитовић по решењу Јавнобележничке коморе
Републике Србије Број: IV-6-4763/2020 Датум: 07.08.2020. године
потпис и печат

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Ана Петровић
Београд, Врачар
Његошева 73



Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

Na zahtjev ĐUROVIĆ GORANA, [REDACTED]

(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta lica na čiji se zahtjev vrši ovjera prepisa)

[REDACTED]
(oznaka, broj i datum izdavanja dokumenta na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet)

Potvrđujem da je prepis javne ili druge isprave sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen kompiuterskim štampačem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 13 (trinaest) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je _____
///

(pocjepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su _____
///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Notar je ovjerio 1 (jedan) primjerak predmetne isprave.

Broj: OV- 8178/2022, dana 16.11.2022.

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 7 u iznosu od 15,00 €, i troškovi u iznosu od 2,30 €, što sa PDV-om od 3,63 €, predstavlja ukupno od 20,93 €.

